



*Općina Zavidovići  
općinski urednik*

# SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE ZAVIDOVIĆI

---

Broj: 2. Datum: 02.03.2010.

---



## I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 26. stav 1. i 6. i člana 37. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/04 i 2/08) i člana 25. stav 1. tačka 5. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 5/08 i 5/a 08). Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj 27.02.2010.godine, donijelo je

## ODLUKU

### o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "CENTAR III" Zavidovići

#### Član 1.

Ovom odlukom usvajaju se izmjene i dopune Regulacionog plana "CENTAR I" Zavidovići. („Službeni glasnik općine Zavidovići“ broj:7/98, 10/02, 4/04 i 5/06). u daljem tekstu Plan), koji se sastoji od tekstualnog dijela i grafičkih priloga.

#### Član 2.

Tekstualni dio plana sadrži:

- I. UVOD
- A. ANALITIČKO- DOKUMENTACIONA OSNOVA
- B. PROJEKCIJA UREĐENJA I IZGRADNJE PROSTORA
- C. ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA

#### Član 3.

Grafički prilozi plana su:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. IZVOD IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA    | 1:2500  |
| 2. GRANICE OBUHVATA RP "CENTAR III" | 1:2500  |
| 3. POSTOJEĆA PARCELACIJA            | 1: 1000 |
| 4. POSTOJEĆE STANJE IZGRAĐENOSTI    | 1: 1000 |
| 5. PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA       | 1: 2500 |
| 6. URBANISTIČKO RJEŠENJE            | 1:1000  |
| 7. PLANIRANA PARCELACIJA            | 1: 1000 |
| 8. REGULACIJA                       | 1: 1000 |
| 9. SAOBRAĆAJ                        | 1: 1000 |

#### Član 4.

Nosioci pripreme i izrade plana dužni su da provode Plan i učestvuju u procesu njegove izrade.

#### Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Zavidovići“.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA


Broj: 01-23-2294/09  
Dana, 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.

IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA  
 "CENTAR 3" ZAVIDOVIĆI  
 - urbanističko rješenje -

R 1 : 1000



LOKALITET 1

LOKALITET 2

LOKALITET 3

LOKALITET 4

LOKALITET 5

Granica obuhvata RP

- |   |  |
|---|--|
| <p>Objekti koji se zadržavaju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> stambeni</li> <li> poslovni</li> <li> stambeno-poslovni</li> <li> garaže</li> <li> trafo-stanice</li> <li> terase</li> </ul> <p>Objekti predviđeni za rekonstrukciju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> stambeni</li> <li> stambeno-poslovni</li> <li> poslovni</li> </ul> <p>Novi objekti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> stambeni</li> <li> poslovni</li> <li> stambeno-poslovni</li> <li> nadstrešnica</li> </ul> <p>Planirane zone gradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> stambeno-poslovna (A,B)</li> <li> poslovna</li> </ul> | <p>Saobraćaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> primarna R465 K</li> <li> sekundarna</li> <li> sabirna</li> <li> intrazonska</li> <li> prilazna</li> <li> trotoar</li> <li> pješačka staza plato</li> <li> parking</li> <li> rampa</li> <li> podzemna garaža</li> <li> stepenište</li> </ul> <p>Uredene površine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> plato tržnice</li> <li> košarkaško igralište</li> <li> dječije igralište</li> <li> zelene površine</li> <li> visoko rastlinje</li> <li> atrij</li> <li> fontana</li> </ul> |
|---|--|

Na osnovu člana 26. stav 1. . 6. i 8. . člana 37. Zakona o prostornom uređenju («Službene novine Zeničko–dobojskog kantona», broj 2/04 i 2/08) i člana 25. stav 1. tačka 5. Statuta općine Zavidovići «Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 5/08 i 5/a/08). Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj 27.02.2010.godine. donijelo je

## **O D L U K U**

### **o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“ Zavidovići**

#### **Član 1.**

U članu 1. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Za postojeće stambene objekte kolektivnog stanovanja može se vršiti promjena namjene iz stambenog u poslovni prostor u skladu sa zakonom.“

#### **Član 2.**

U članu 8. dodaje se stav 2. 3. i 4. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. su slučajevi kada je promjena namjene građevinskog zemljišta vezana za proširivanje i zauzimanje dijela javne površine u svrhu proširenja poslovnih prostora koje će Općinsko vijeće odobriti na osnovu pripremljenog Programa mjera i aktivnosti Službe nadležne za urbanizam i prostorno uređenje.“

„U skladu sa prethodnim stavom Općinsko vijeće će formirati Stručnu komisiju za izradu Programa proširenja poslovnih prostora“.

„Odluku o usvajanju Programa proširenja poslovnih prostora donosi Općinsko vijeće“.

#### **Član 3.**

Naslov III "Plan parcelacije" Član 10. mjenja se i glasi:

Plan parcelacije je formulisan na osnovu urbanističkog rješenja. Pri izradi regulacionog rješenja maksimalno se nastojalo poštivati privatno vlasništvo i granice postojećih parcela.

Planirane građevinske parcele, ovisno o potrebi i mogućnostima se mogu udruživati i formirati veće građevinske parcele ili se dijeliti na manje građevinske parcele, s tim da se zadovolje minimalni urbanističko – tehnički uvjeti (priključak na mreže saobraćajnice i komunalne infrastrukture).

Procenat izgrađenosti planiranih građevinskih parcela predviđen je do optimalnih 45 % .

Pregled planiranih građevinskih parcela, sa oznakom parcela, dimezijama i površinama dat je kroz grafički prilog br.7. "Plan parcelacije".

#### **Član 4.**

Naslov III "Plan parcelacije" Član 11. mjenja se i glasi:

Na grafičkom prilogu br.7.prikazan je prijedlog nove parcelacije.

Parcele na kojima je izmjenjen samo redni broj parcela su:

k.č. 3/11 u k.č. 3/12, k.č. 4/3 u 4/1, k.č. 4/16 u 4/3, 4/15 u k.č. 4/4, k.č. 4/14 u k.č. 4/5, 4/13 u k.č. 4/6 i k.č. 4/12 u k.č. 4/7.

- 82 -

Parcele koje briše urbanističko rješenje su:

k.č.3/5, k.č. 4/4, k.č. 4/5, k.č. 4/6, k.č. 4/7.

Na grafičkom prilogu br.7 različitim bojama su tretirane novoformirane parcele na kojima su dati brojevi parcela sa njihovom površinom.

Planirane nove parcele sa brojem parcele, namjenom i površinom prikazane su i u tabelarnom prilogu "Planirana parcelacija".

#### PLANIRANA PARCELACIJA

RED. BR.	NAMJENA	K.Č.	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )
1.	poslovna	2/4	547,37
2.	stambena	3/5	94,35
3.	poslovna	3/7	601,98
4.	stambeno- poslovna	3/9	1399,90
5.	stambeno- poslovna	3/10	685,41
6.	stambeno- poslovna	3/11	228,62
7.	poslovna	3/13	161,12
8.	stambeno- poslovna	4/8	759,29
9.	poslovna	4/9	649,67
10.	stambeno- poslovna	4/10	621,51
11.	stambeno- poslovna	4/11	327,69
12.	terasa	5/13	185,62
13.	poslovna	5/8	23,25
14.	poslovna	5/9	29,67
<b>UKUPNO:</b>			<b>6315,45</b>

#### Član 5.

U članu 13. stav 3.se briše i zamjenjuje novim stavom koji glasi:

„Za svaki pojedinačni objekat utvrđuje se građevinska linija objekta koja se odnosi na liniju iskolčenja prizemlja objekta“.

Stav 7. se briše i dodaje novi stav koji glasi:

„Građevinski kompleksi u okviru ove zone definirani su građevinskim linijama koje formiraju građevinski blok a iste predstavljaju maksimalnu mogućnost dozvoljene gradnje prizemlja objekta.

- 83 -

Građevinski blok unutar kojeg se formiraju objekti, zadati su preko urbanističkih pokazatelja, koeficijenta izgrađenosti koji su tretirani za svaku parcelu pojedinačno i procenta izgrađenosti koji je dat do 45% a u slučaju nadogradnje do max 100% (optimalno)

(svi elementi definiranja građevinske i regulacione linije prikazani su i na grafičkom prilogu broj 8. i tekstualnom dijelu plana).

Granice parcela planirane ovim regulacionim planom u okviru tretiranih građevinskih blokova se mogu cijepati ili objedinjavati prema rješenju Općinskog vijeća a na osnovu usaglašenog prijedloga idejnog rješenja investitora“.

U članu 13. dodaje novi stav 8. koji glasi:

„Povećanje spratnosti objekata odnosno nadogradnje objekata uskladiti sa max spratnošću predviđenom Urbanističkim planom grada Zavidovići i lokacijskim uslovima zone u kojima se objekat nalazi.“

## **II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Zavidovići“.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-2295/09  
Dana, 27.02.2010.godine

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

ing.Radosav Petrović, s.r.

(M.P.)

- 84 -

Na osnovu člana 26. stav 1. i 6. i člana 37. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Zeničko – Dobojskog kantona", broj: 2/04 i 2/08) i člana 25. stav 1. tačka 5. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 5/08 i 5/a/08), Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj 27.02.2010. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "LUKE" Zavidovići**

#### **Član 1.**

Ovom odlukom usvajaju se izmjene i dopune Regulacionog plana "Luke" Zavidovići, („Službeni glasnik općine Zavidovići“ broj 7/01), u daljem tekstu Plan, koji se sastoji od tekstualnog dijela i grafičkih priloga.

#### **Član 2.**

Tekstualni dio plana sadrži:

1. Uvod
- A. ANALITIČKO- DOKUMENTACIONA OSNOVA
- B. PROJEKCIJA UREĐENJA I IZGRADNJE PROSTORA
- C. ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA

#### **Član 3.**

Grafički prilozii plana su:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. IZVOD IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA | 1:2500  |
| 2. GRANICE OBUHVATA RP "LUKE"    | 1:2500  |
| 3. POSTOJEĆA PARCELACIJA         | 1: 1000 |
| 4. POSTOJEĆE STANJE IZGRAĐENOSTI | 1: 1000 |
| 5. PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA    | 1: 2500 |
| 6. URBANISTIČKO RJEŠENJE         | 1:1000  |
| 7. PLANIRANA PARCELACIJA         | 1: 1000 |
| 8. REGULACIJA                    | 1: 1000 |
| 9. SAOBRAĆAJ                     | 1: 1000 |

#### **Član 4.**

Nosioci pripreme i izrade plana dužni su da provode Plan i učestvuju u procesu njegove izrade.

#### **Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
-OPĆINSKO VIJEĆE -


PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-23-2299/09  
Dana, 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.





A SNA

B KRIVAJA

C

D

Granica obuhvata

- Postojeći objekti
- stambeni
  - stambeno-poslovni
  - poslovni
  - školovni
  - nadstrešnica

- Postojeći objekti - rekonstrukcija
- stambeni
  - stambeno-poslovni
  - doksal

- Planirani objekti
- stambeni
  - stambeno-poslovni
  - poslovni
  - zona gradnje
  - gabion

- Saobraćaj
- regionalni put
  - sekundarni
  - prilaz
  - trotuar
  - ostvo
  - parking
  - pešačke površine

- Uredene površine
- obalovodna
  - šetnica
  - vodene površine
  - terase
  - zelenilo
  - dvorišta
  - plato
  - građevinske linije

Prostorne zone

- A poslovna zona uz rijeku Bosnu
- B stambeno-poslovna zona uz rijeku Krivaju
- C stambeno-poslovna zona centra
- D zona stambenih objekata u nizu

Ko Mustajbosčić

Ko Mustajbosčić

Ko Poljić

Ko Mustajbosčić

LUKE



Na osnovu člana 26. stav 1., 6. i 8., člana 37. Zakona o prostornom uređenju («Službene novine Zeničko–dobojskog kantona», broj 2/04 i 2/08) i člana 25. stav 1. tačka 5. Statuta općine Zavidovići «Službeni glasnik općine Zavidović», broj 5/08 i 5/a/08), Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj 27.02.2010.godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Luke" Zavidovići**

#### **I UVODNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Regulacionim planom "Luke" (u daljem tekstu Plan), ovom Odlukom daju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, dobara na prostoru obuhvaćenim planom te način i postupak za njegovo sprovođenje.

##### **Član 2.**

Plan je provedbeni dokument koji se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dijela sa sljedećim sadržajem:

##### **TEKSTUALNI DIO**

- Analitičko-dokumentaciona osnova
- Projekcija izgradnje i uređenja prostora,
- Odluka o provođenju plana.

##### **GRAFIČKI DIO**

- Izvod iz Urbanističkog plana,
- Granica obuhvata
- Postojeća parcelacija,
- Postojeće stanje izgrađenosti,
- Planirana namjena površina sa zonama
- Urbanističko rješenje,
- Planirana parcelacija,
- Regulacione i građevinske linije,
- Saobraćaj.

##### **Član 3.**

Sve intervencije u prostoru na obuhvatnom području moraju biti u skladu sa Planom. Za intervencije smatraju se: vršenje građevinskih i drugih radova, promjena namjene površina, izmjena nivelacionih elemenata, regulacionih i građevinskih linija, spratnosti objekata, te izmjena svih ili pojedinačnih sadržaja planiranih na ovom prostoru.

- 86 -

#### **Član 4.**

Svi društveno-pravni i privatno-pravni subjekti, kao i svi nosioci javnih ovlaštenja obavezni su da svoje djelovanje na području koje je obuhvaćeno planom, obavljaju u skladu sa Odlukom.

#### **Član 5.**

Na obuhvatnom području plana, od momenta stupanja na snagu, zabranjuju se sve radnje koje su u suprotnosti sa njim.

#### **Član 6.**

Provođenje Plana vrši se putem urbanističke saglasnosti koju izdaje općinski organ nadležan za poslove urbanizma.

Urbanistička saglasnost izdaje se na osnovu Plana za svaki objekat i sadržaj za koji se planira izgradnja i ona sadrži:

- podatke o namjeni, položaju i oblikovanju građevine odnosno drugih radova
- izvod iz plana, odnosno stručne ocjene iz člana 37. stav 3 Zakona o prostornom uređenju na osnovu koje se izdaje urbanistička saglasnost sa granicama pripadajućeg zemljišta-građevinska parcela,
- propisane saglasnosti, odnosno uvjete za građenje nadležnih organa i službi
- urbanističko tehničke uvjete iz ove odluke
- nalaz o geomehničkom ispitivanju tla (gdje je to potrebno)
- uvjete zaštite okoliša utvrđene okolinskom dozvolom (za građevine za koje je to utvrđeno posebnim zakonom),
- posebne uvjete za slučajeve propisane zakonom ili na osnovu zakona,
- obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica posebno u odnosu na prava lica sa umanjnim tjelesnim sposobnostima,
- druge podatke i uvjete od značaja za građenje.

Urbanistička saglasnost se izdaje za cijelu građevinsku parcelu utvrđenu ovim planom, ili dio građevinske parcele koji svojom izgradnjom predstavlja tehnološku cjelinu.

Urbanistička saglasnost se izdaje sa karakterom stalnog trajanja. Izuzetno se može dati sa karakterom privremenog trajanja, i to za sadržaje i objekte propisane Zakonom o prostornom uređenju.

Za pomoćne objekte ne može se izdati urbanistička saglasnost (utvrđeno u Odluci o provođenju Urbanističkog plana grada Zavidovića), općinski organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da odbije sve zahtjeve za izdavanje urbanističke saglasnosti koji nisu u skladu sa ovim planom.

#### **Član 7.**

Izgradnja objekata, vršenje građevinskih i drugih radova odobrava se, ako je prethodno utvrđeno da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim planom.

Da su ispunjeni svi uslovi potvrđuje se izdavanjem odobrenja za građenje.

Odobrenje za građenje izdaje općinski organ nadležan za poslove urbanizma

na način i postupak utvrđen Zakonom o gradnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/02).

- 87 -

### **Član 8.**

U toku provođenja plana ne mogu se vršiti bitne izmjene, kao što su namjena površina, osnovne saobraćajnice, smanjenje širine saobraćajnica i smanjenje kapaciteta infrastrukturne mreže, odnosno ne može se mijenjati osnovna koncepcija plana.

"Izuzetno od stava 1. su slučajevi kada je promjena namjene građevinskog zemljišta vezana za proširivanje i zauzimanje dijela javne površine u svrhu proširenja poslovnih prostora koje će Općinsko vijeće odobriti na osnovu pripremljenog Programa mjera i aktivnosti Službe nadležne za urbanizam i prostorno uređenje."

„U skladu sa prethodnim stavom Općinsko vijeće će formirati Stručnu komisiju za izradu Programa proširenja poslovnih prostora“.

„Odluku o usvajanju Programa proširenja poslovnih prostora donosi Općinsko vijeće“.

## **II GRANICA REGULACIONOG PLANA**

### **Član 9.**

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Luke" obuhvata prostor površine **7,073 ha**.

Granica počinje na ušću rijeke Krivaje u Bosnu odakle uzvodno uz rijeku Bosnu ide do propusta na parceli k.č. 692. Od tog mjesta ide linijom propusta, a zatim osovinom ulice Patriotske lige. U pravcu puta ide do međe k.č. 727 i k.č. 730, nastavlja međom u pravcu istoka sve do osovine puta Zavidovići-Ribnica. Granica dalje nastavlja osovinom puta uzvodno u dužini od 600 m gdje u pravcu istoka skreće i dolazi do lijeve obale rijeke Krivaje odakle granica nizvodno ide do ušća rijeke Krivaje u Bosnu, na mjestu odakle je počela.

Tačno definirana granica prikazana je na grafičkom prilogu broj 2.

## **III PLAN PARCELACIJE**

### **Član 10.**

Plan parcelacije je formulisan na osnovu urbanističkog rješenja. Pri izradi regulacionog rješenja maksimalno se nastojalo poštivati privatno vlasništvo i granice postojećih parcela. Planirane građevinske parcele, ovisno o potrebi i mogućnostima se mogu udruživati i formirati veće građevinske parcele ili se dijeliti na manje građevinske parcele, s tim da se zadovolje minimalni urbanističko – tehnički uvjeti (priključak na mrežu saobraćajnice i komunalne infrasrukture).

Procenat izgrađenosti planiranih građevinskih parcela predviđen je do optimalnih 45%.

Pregled planiranih građevinskih parcela, sa oznakom parcela i površinama dat je kroz grafički prilog "Planirana građevinska parcelacija".

### **Član 11.**

Pregled planiranih građevinskih parcela sa oznakama parcela i površinama dat je tabelarno.

## PLANIRANA PARCELACIJA

RED.BR.	POVRŠINA
1	636,34
2	1085,79
3	441,83
4	210,53
5	230,35
6	79,79
7	1332,23
8	380,96
9	284,29
10	91,42
11	551,04
12	254,34
13	911,70
14	937,20
15	569,65
16	272,15
17	514,63
18	574,12
19	472,26
20	988,75
21	861,64
22	959,80
23	435,87
24	861,60
25	321,62
RED.BR.	POVRŠINA
26	475,13
27	1068,85
28	817,12
29	1683,40
30	1484,45
31	366,09
32	205,81
33	224,71
34	115,40
35	233,03
36	518,09
37	446,85
38	161,84
39	315,21
40	29813,24
41	1034,15
42	3573,39

43	2506,33
44	9785,51
45	1099,28
46	1070,53
47	388,39
<b>UKUPNO:</b>	<b>71646,70</b>

Ukupna površina planiranih parcela iznosi 7,16467 ha što je za 0,09 ha više u odnosu na ukupnu površinu obuhvata koja iznosi 7,073ha iz razloga što se tehnički prikazuje ukupna gabaritna površina planiranih saobraćajnica vidljivih i na grafičkom prikazu broj 7. "PLANIRANA PARCELACIJA".

#### IV URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

##### Član 12.

Urbanističkom saglasnošću za izgradnju objekata, grupe objekata ili cjelovitih kompleksa, kao i sadržaja u naselju, utvrđuju se urbanističko-tehnički uvjeti, na osnovu koncepcije plana, a prema smjernicama datim u planu.

Urbanističko-tehnički uvjeti sastoje se iz grafičkog i tekstualnog dijela, a njima se utvrđuje:

- oblik i veličina parcele,
- regulaciona i građevinska linija
- koeficijent izgrađenosti parcele,
- nivelacione kote,
- tehnički pokazatelji građevine,
- prostorno organiziranje građevinske parcele uključujući rješenje internog i saobraćaja u mirovanju,
- uređenje parcele,
- način i uvjeti priključenja parcele, odnosno građevine na javnu saobraćajnu površinu i komunalnu infrastrukturu,
- primjena materijala i arhitektonskih smjernica,
- uvjeti za otklanjanje urbanističko-arhitektonskih barijera za kretanje invalidnih lica,
- uvjeti za zaštitu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja.

##### Član 13.

Regulacionom linijom utvrđuju se pojedinačne građevinske parcele.

Regulacionom linijom odvajaju se javne saobraćajne površine od površina namijenjenih za izgradnju.

U okviru ovog Regulacionog plana formirana je "zona gradnje" koju definira regulaciona linija. Građevinski kompleksi u okviru ove zone definirani su građevinskim linijama koje formiraju građevinski blok i koji predstavlja max. mogućnost dozvoljene gradnje prizemlja objekta. Tačan položaj građevinskog kompleksa definirat će se tek nakon izrade projektnog rješenja

Građevinski blok čini cjelinu pogodnu za gradnju oivičenu postojećim i planiranim saobraćajnicama, odnosno javnim površinama ili je oivičena građevinskim linijama koje su limitirajuće u izgradnji.

Planirani kompleks objekata u zoni gradnje moguće je definirati preko procenta iskorištenosti parcele do 45%.

Parcela koja je definirana regulacionom linijom u okviru "zone gradnje" u ovisnosti od potreba investitora može se cijepati ili objedinjavati (svi elementi definiranja građevinske i regulacione linije prikazani su i na grafičkom prilogu).

Za svaki pojedinačni objekat utvrđuje se građevinska linija objekta koja se odnosi na liniju iskolčenja prizemlja objekta.

Iznimno u slučajevima gdje je to moguće, a ukaže se potreba dozvoljavaju se istaci (doksati) spratnih etaža izvan postojeće građevinske linije i mogu iznositi max. 1,5 m.

#### **Član 14.**

Rješenje nivelacije naselja dato je sagledavajući prostor kroz mrežu saobraćajnica kao i položaj objekata.

Osnovnom postavkom saobraćajnica i rješenjem nivelete istih kao i poštovanje nivelete terena dati su orijentacioni nivelacioni elementi za prizemlja planiranih objekata.

Orijentacioni nivelacioni elementi objekata prikazani su i kroz grafički prilog.

Opis rješenja nivelacije saobraćajnica dat je u sklopu ovog elaborata.

Svi nivelacioni elementi objekata dati su orijentaciono s tim da ih je moguće usklađivati prilikom definitivnog rješenja svake mikrolokacije.

### **V UVJETI ZA IZGRADNJU PRIVREMENIH OBJEKATA**

#### **Član 15.**

Izgradnja privremenih objekata na obuhvatnom području Plana vršit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o građenju.

### **VI UVJETI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA**

#### **Član 16.**

Izgradnja pomoćnih objekata kao što su garaže za osobna kola, nadstrešnice, ljetne kuhinje, šupe za smjestaj ogrjeva, alata i slični objekti ne može se odobriti.

Pomoćni objekti u okviru individualne izgradnje treba da se rješavaju u sklopu arhitektonskog rješenja objekta, kako bi građevinska parcela ostala slobodna.

Već izgrađeni pomoćni objekti zadržavaju se do realizacije konačnog urbanističkog rješenja.

#### **Član 17.**

Izgradnja gospodarskih objekata (staje za držanje krupne i sitne stoke, svinjci i kokošinjci, spremišta za smještaj poljoprivrednih proizvoda stočne hrane i poljoprivrednih alata i sličnih objekata), ne može se odobriti.

Postojeći gospodarski objekti moraju se ukloniti (porušiti) do roka koji odredi nadležni općinski organ.



**VII UVJETI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**

**Član 18.**

Izgradnja objekata na obuhvatnom području Plana vrši se na uređenom građevinskom zemljištu.

Građevinskim zemljištem se smatra zemljište koje je u granicama obuhvata Plana, bez obzira koje je fizičko ili pravno lice nosilac prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Građevinsko zemljište namijenjeno za izgradnju objekata dijeli se na građevinske parcele.

Građevinska parcela može da obuhvata jednu ili više katastarskih čestica odnosno jedan ili više njenih dijelova.

Za izgradnju objekta može se dodijeliti dio građevinske parcele.

**Član 19.**

Izgradnja građevina može se vršiti i na neuređenom građevinskom zemljištu, na kome su izvršeni ili će se uporedo sa izgradnjom izvršiti radovi koji obezbjeđuju:

- da se građevinski objekat može privremeno snabdijevati vodom za piće iz lokalnih izvora,
- da građevinska parcela ima uslove za izgradnju septičke jame po sanitarno-tehničkim propisima,
- da građevinska parcela ima obezbjeđen kolski ili pješački pristup,
- da postoji mogućnost priključka objekta na električnu mrežu.

**Član 20.**

Pod uređenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem su izvršeni radovi utvrđeni Programom uređenja građevinskog zemljišta.

Program uređenja građevinskog zemljišta radi se na osnovu Plana za svaku kalendarsku godinu u skladu sa srednjoročnim programom uređenja građevinskog zemljišta koje donosi nadležno Općinsko vijeće.

**Član 21.**

- Program uređenja građevinskog zemljišta obuhvata:
- pripremanje građevinskog zemljišta u svrhu gradnje,
  - izgradnja komunalnih objekata, uređaja i instalacija za zajedničko korištenje,
  - izgradnja komunalnih objekata uređaja i instalacija za pojedinačno korištenje,
  - proračun troškova uređenja,
  - izvore i način finansiranja,
  - utvrđivanje troškova i kriterija koje investitor snosi na ime učešća u troškovima uređenja zemljišta,
  - mjere i dinamiku izvršenja radova,
  - nosioca provođenja programa.

**Član 22.**

Pripremanje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje obuhvata:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
- geodetsko premjeranje zemljišta sa izradom odgovarajućeg elaborata,
- geološka, geomehanička, seizmička ispitivanja zemljišta sa odgovarajućim izvještajima i analizama,
- izradu Regulacionih i drugih planova kao i izradu tehničke dokumentacije,
- uklanjanje postojećih objekata, uređaja, poljoprivrednih kultura i slično
- sanacione radove (odvodnjavanje, nasipanje, ravnanje zemljišta i slično).

**Član 23.**

Kod komunalnih objekata i instalacija za zajedničko korištenje u smislu prostornog uređenja smatra se:

- ulice (pločnici, skverovi, prilazni putevi, mostovi, trgovi, parking površine i sl.),
- zelene površine (parkovi, nasad, travnjaci, drvoredi, dječija igrališta i sl.),
- objekti, uređaji i instalacija za javnu rasvjetu,
- objekti i uređaji za održavanje javne čistoće,
- objekti i uređaji javnih skloništa,
- objekti i uređaji za regulisanje vodotokova,
- groblja.

**Član 24.**

Kao komunalni objekti, uređaji i instalacije za pojedinačno korištenje u smislu prostornog uređenja smatraju se:

- objekti, uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije,
- instalacije, uređaji i objekti električne i toplotne energije,
- objekti, uređaji i instalacije PTT saobraćaja i TV saobraćaja,
- objekti i uređaji za prevoz putnika u javnom saobraćaju.

**VIII UVJETI KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA ZAŠTITNIM  
INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA**

**Član 25.**

Izgradnja objekata i vršenje drugih radova ne može se vršiti na zemljištu koje je Planom utvrđeno kao zaštićeno (zaštitne zone, zaštitni infrastrukturni sistemi, rekreativno područje, zaštitni pojasevi uz vodotokove i saobraćajnice i sl.).

Izuzetno, izgradnja objekata i vršenje drugih radova na zaštićenom zemljištu može se odobriti samo ako takva izgradnja i radovi služe u svrhu zaštite.

U skladu sa Planom sve saobraćajnice ili njihovi dijelovi moraju imati karakter i elemente gradske ulice.

**IX UVJETI ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE POVRŠINA  
REZERVIRANIH ZA DRUGE NAMJENE**

**Član 26.**

Na rezerviranim površinama utvrđenim ovim Planom ne mogu se graditi objekti niti vršiti građevinski radovi koji nisu u skladu sa planiranom namjenom površina (urbanističko rješenje).

Na površinama navedenim u predhodnom stavu iznimno se može dozvoliti izgradnja privremenih objekata i privremeno korišćenje ovoga zemljišta za namjene utvrđene Zakonom o prostornom uređenju.

**X UVJETI ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA OD RATNIH DEJSTAVA  
I ELEMENTARNIH NEPOGODA**

**Član 27.**

U cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava sprovode se mjere zaštite utvrđene od strane nadležnog organa za poslove Civilne zaštite.

**Član 28.**

Zaštita stanovništva i materijalnih dobara u slučaju rata na području obuhvata Plana utvrđuje se planom odbrane, koji se radi na osnovu važećih propisa i pravilnika za ovu oblasti i to:

- planski raspored objekata koji bi mogli biti cilj napada
- izgradnjom objekata određene konstrukcije i od određenih materijala
- privremena ili stalna evakuacija stanovništva sa ugroženih područja
- izgradnja odgovarajućih skloništa (osnovne i dopunske zaštite).

**Član 29.**

Zaštita stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda na području obuhvata Plana sadrži sledeće mjere:

- zaštita od zemljotresa
- zaštita od poplava
- zaštita od požara

Prilikom projektovanja izgradnje objekata neophodno je primjeniti mjere zaštite iz predhodnog stava ovog člana u skladu sa Zakonom.

**XI UVJETI ZA UREĐENJE FASADA, POSTAVLJANJE OGRADA,  
POSTAVLJANJE STUBOVA, REKLAMNIH PANOJA, ELEMENATA  
URBANOG MOBILIJARA I PRIVREMENO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA**

**Član 30.**

Uvjeti za uređenje fasada utvrđuju se urbanističko-tehničkim uvjetima, a na osnovu odredbi datih ovom odlukom i to za:

- postojeće objekte-tekuće održavanje

- 94 -

- objekte predviđene za rekonstrukciju (totalna rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene) i usklađivanje sa postojećim arhitektonskim izrazom samog objekta i okoline

- nove objekte -interpolacija u prostor koji ih okružuje.

Ograda odnosno podzida može se postaviti oko uređenih zelenih površina, cvjetnih površina, kao i oko prostora za koje se ukaže potreba a nadležni općinski organ to odobri (gradilišta, i sl.).

Postavljanje stubova, reklamnih panoa i drugih elemenata urbanog mobilijara (klupe, žardinjere, rasvjeta, korpe i sl.) planirati uz kolske i pješačke komunikacije uz uslov da ne ometaju funkcioniranje saobraćaja, ulazak u objekat i sl. Materijale, boju, način izrade i slične elemente prilagoditi izgledu mjesta, ulice i okoline.

## **XII UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA**

### **Član 31.**

Uređenje zelenih površina izvodi se u sklopu svake pojedinačne lokacije, na osnovu urbanističko-tehničkih uvjeta u skladu sa zadatim smjernicama u Planu.

Površine oko objekata kolektivnog stanovanja bez poslovnih prostora, neophodno je ozeleniti kako drvenastim, naročito četinarima, tako i zeljastim biljnim vrstama, s tim da se ostavi dovoljno travnih površina za igru djece.

Na prostoru vrtića i dječijih igrališta potrebno je stvoriti uvjete za nesmetanu zabavu i bezbjednu igru djece, što podrazumijeva široke travne površine i izbjegavanje biljnih vrsta sa otrovnim plodovima ili listovima, odnosno vrsta sa trnovitim izraštajima

## **XIII ODNOS PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA**

### **Član 32.**

Postojeći objekti u okviru granica Plana koji po svojoj namjeni nisu u skladu sa namjenom prostora određenom Regulacionim rješenjem, ne mogu se dograđivati ali se mogu vršiti zahvati u cilju poboljšanja stanovanja ne mijenjajući postojeći gabarit.

Postojećim objektima se dozvoljava rekonstrukcija nadogradnji etaža do max.spratnosti P+2, na cijelom obuhvatu plana, osim u zoni "B" (prikazano na grafičkom prilogu).

Ako su postojeći objekti takvog karaktera da njihovo izmještanje zahtijeva velika materijalna sredstva mogu se privremeno zadržati pod uslovom da svoju djelatnost usklade u određenom roku sa okolinom i da je ne zagađuju i ne ometaju osnovnu funkciju određenog prostora.

### **Član 33.**

Postojeći objekti na zaštićenim prostorima u okviru Plana ne mogu se dograđivati niti nadograđivati, ali se mogu vršiti i manje adaptacije u cilju poboljšanja standarda stanovanja ili rada i redovnog održavanja objekta.

Postojeći objekti koji su u okviru Plana planirani za rušenje ne mogu se dograđivati, nadograđivati, niti se na njima mogu vršiti konstruktivne adaptacije, ali se mogu vršiti radovi redovnog održavanja objekta.

Kao bespravni objekti smatraju se objekti koji su bez odobrenja izgrađeni, rekonstruisani, nadograđeni, dograđeni ili započeti (betonirani temelji) poslije 1968. godine kada je donesen Zakon o eksproprijaciji i privremeni objekti kojima je istekao rok određen u odobrenju za građenje

Regulisanje statusa bespravno izgrađenih objekata izvršit će se na jedan od sljedećih načina:

- izdavanjem naknadne urbanističke saglasnosti,
- privremenim zadržavanjem bespravno izgrađenog objekta,
- rušenjem bespravno izgrađenog ili započetog objekta.

#### **Član 34.**

Naknadna urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje izdat će se za bespravno izgrađene objekte koji su potvrđeni u okviru Regulacionog rješenja predmetnog plana. Privremeno zadržavanje bespravno sagrađenih objekata odobrit će se do privođenja građevinskog zemljišta trajnoj namjeni u skladu sa Planom uz ispunjenje sljedećih uslova:

- ako se nalaze na prostorima planiranog Regulacionog rješenja, a imaju drugačiju namjenu od predviđene,
- ako se nalaze van granica građevinskog zemljišta i to u zonama zaštitnog zelenila,
- ako ovi objekti svojom funkcijom ne ometaju osnovnu funkciju u prostoru, ako ne zagađuju sredinu, te ako svojim izgledom, materijalom, konstrukcijom, odstojanjem i slično odgovaraju općim uslovima izgradnje i ako ne predstavljaju opasnost za ljude, okolinu i saobraćaj.

#### **Član 35.**

Bespravno izgrađeni i započeti objekti porušit će se u slučajevima:

- ako nezadovoljavaju uslove za koje će se naknadno izdati urbanistička saglasnost, odnosno uslove za privremeno zadržavanje,
- ako se nalaze na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasevima u skladu sa zakonskim propisima.

### **XIV DJELATNOSTI I UVJETI POD KOJIMA SE POJEDINE DJELATNOSTI MOGU OBAVLJATI U PLANOM PREDVIĐENOM PROSTORU**

#### **Član 36.**

Prostor obuhvata Plana u okviru cjelokupne urbane postavke Zavidovića (Urbanistički plan iz 1989.godine i izmjene i dopune UP-a iz 2006.godine) sa svojim karakteristikama u prostornoj raspodjeli funkcija, čini stambeno-poslovnu zonu i zonu kolektivnog stanovanja.

- 96 -

U skladu sa zahtjevima razvoja grada u ekonomskom, oblikovnom i funkcionalnom smislu, monofunkcionalne zone se pretvaraju u polifunkcionalne (stambeno-poslovne zone).

Na prostoru ovog Plana ne može se odobriti poslovna djelatnost kojom se stvara buka, vibracije, dim, prašina, neugodni mirisi ili slična djelatnost, a koja zagađuje životnu sredinu, odnosno ometa osnovnu funkciju stanovanja.

#### **Član 37.**

Sadržaji urbane opreme i poslovanja planiraju se u sklopu stambeno-poslovnih objekata ili pojedinačnim objektima (zdravstvo, obrazovanje, poslovanje i sl.). Osnovne djelatnosti koje se planiraju u stambeno-poslovnim objektima su usluge, zanatstvo, trgovina, administracija, ugostiteljstvo i sl.

U postojećim objektima koji ne zadovoljavaju predhodno navedene uslove, tj. zatečene djelatnosti koje nisu u skladu sa odredbama ove odluke moraju se uskladiti u roku koji odredi nadležni općinski organ.

### **XV POSEBNE ODREDBE**

#### **Član 38.**

Plan se sprovodi u procesu njegove razrade putem izrade investiciono-tehničke dokumentacije odnosno projekata za izvođenje.

U procesu razrade ne mogu se mijenjati bitni elementi plana (namjena, površina, regulaciona i građevinska linija, spratnost i sl.).

#### **Član 39.**

Izmjene i dopune ovog Plana vrše se na način i po postupku predviđenom za donošenje Regulacionog plana.

#### **Član 40.**

Nosioци pripreme i izrade plana dužni su i ovlašteni da učestvuju u procesu njegove razrade.

### **XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 41.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Zavidovići".

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-23-2296/09  
Dana, 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.

- 97 -

Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj 67/05), člana 13.stav 2.alineja 8.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine FBiH», broj: 49/06), člana 3.stav 1. Odluke o zauzimanju javnih površina («Službeni glasnik Općine Zavidovići», broj 1/2009-prečišćeni tekst) i člana 25. stav 1. tačka 10. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik Općine Zavidovići», broj 5/2008 i 5/a/2008), Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine**

#### **Član 1.**

Usvaja se Plan privremenog zauzimanja javnih površina ispred ugostiteljskih radnji, ispred trgovačkih radnji, postavljanja kioska i postavljanja štandova za prodaju bostana i sezonskog voća i povrća za 2010. godinu.

#### **Član 2.**

Rješenje za privremeno zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih radnji izdaje se na privremeni period od 15. aprila do 01.novembra 2010 godine.

Rješenje za privremeno zauzimanje javne površine ispred trgovačkih radnji izdaje se na period od 01.januara 2010. godine do 31.decembra 2010. godine.

Rješenje za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju bostana i sezonskog voća i povrća izdaje se na privremeni period od 15.aprila do 30. novembra 2010. godine.

Rješenje za zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja kioska izdaje se na period od 5 godina u skladu sa Odlukom o zauzimanju javnih površina.

#### **Član 3.**

Podnosiocu zahtjeva neće se izdati odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine u slijedećim slučajevima:

- ukoliko uz zahtjev ne dostavi dokaz o izmirenim obavezama po osnovu naknade za zauzimanje javne površine, komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje na općini Zavidovići, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za finansiranje zaštite od požara općine Zavidovići zaključno sa 31.12.2009.godine.

- ukoliko kiosk, štand, ljetna bašta, prostor za izlaganje postoje, a nisu predviđeni Planom privremenog zauzimanja javne gradske površine u 2010 godini.

#### **Član 4.**

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

#### **Član 5.**

Sastavni dio ove Odluke je Plan privremenog zauzimanja javnih površina sa grafičkim priložima pod A, B, C i D.

#### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

## PLAN PRIVREMENOG ZAUZIMANJA JAVNE GRADSKE POVRŠINE

### Uvod

Prema odredbama Odluke o zauzimanju javnih površina ("Službeni glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 1/06), je definisano da ugostitelji ispred svojih objekata i na javnim površinama mogu postavljati stolove i stolice u cilju formiranja ljetnih bašta, da se ispred trgovačkih radnji u svrhu izlaganja određenih vrsta roba također može zauzimati javna gradska površina, te da se u svrhu postavljanja kioska može zauzimati javna površina. U cilju stvaranja jasne i transparentne slike za rad službi za svaku godinu donosi se Plan zauzimanja javnih površina koji pojedinačno sadrži svaki od lokaliteta koji je evidentiran od strane nadležnih službi u predhodnoj godini i za koji postoji interes da se koristi i u narednoj godini.

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaje se na pismeni zahtjev stranke. Obzirom da se radi o sezonskom (privremenom) zauzimanju javne gradske površine, te o promjenjivosti samih zahtjeva investitora, ovakva problematika se ne definiše Regulatornim planom.

U planu je određen i broj stolova koji se mogu postaviti na definiranoj površini. Broj stolova je određen tako što je prema normativima za ugostiteljstvo ("Arhitektonsko projektovanje" Ernst Nofjert) za gostionice predviđeno 4 m<sup>2</sup> po jednom stolu, a za kafane 3 m<sup>2</sup> po jednom stolu. Zaokruživanje broja stolova je vršeno matematičkom metodom usvajanja prvog cijelog broja koji se dobije dijeljenjem.

Zauzimanje javne površine ispred trgovačkih radnji i za već postavljene kioske je vršeno tako da se ne ugroze osnovne funkcije javne površine niti sadržaj koji se nalazi na susjednim lokacijama.

Plan zauzimanja javnih površina sadrži:

- A. Zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih radnji
- B. Zauzimanje javnih površina ispred trgovačkih radnji
- C. Zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska
- D. Zauzimanje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju bostana sezonskog voća i povrća.

Po isteku roka na koji je dato odobrenje za zauzimanje javne gradske površine, korisnici su dužni prostor javne površine dovesti u prvobitan položaj.

Plan privremenog zauzimanja javne gradske površine za 2010. godinu u odnosu na Plan iz 2009. godine se razlikuje u sljedećem:

1. U prilogu „A“ koji se odnosi na zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih radnji predviđeno je:

- nova površina za ljetnu baštu uz ugostiteljski objekat „Avlija“.
- izmještanje ljetne bašte ugostiteljskog objekta „Eros“.

2. U prilogu „B“ koji se odnosi na zauzimanje javnih površina ispred trgovačkih radnji predviđeno je:

- nova površina ispred trgovačke radnje „Kašea“.

3. U prilogu „C“ koji se odnosi na zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska predviđeno je:


- izostavljanje iz plana svih kioska za koje je prema provedenom konkursu sklopljen ugovor o korištenju istih na period od 5 godina.

OPĆINSKI NAČELNIK




A. Zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih radnji






### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "AFRIKA";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: plato ispred zgrade "Inžinjerin",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 4,0 x 9,0 m - 1,2 x 4,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog prostornog mikrolokaiteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=31,2 m<sup>2</sup>,
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti posmatrac korištenje postojaće javne pješačke staze,
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 10,
- podnu površinu koristiti postojeću betonsku postavljajući kluona preko iste,




## OPIS LOKACIJE (VRLJ)

- naziv ljetne bašte: "BAŠTA"
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,0 x 4,13m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte ceradnim platnom, koja ne remeti osnovne elemente stambenih jedinica iznad poslovnog prostora,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=28,91m<sup>2</sup>,
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti neometan korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 3,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući klistra preko iste,



**OPIS LOKACIJE(UTU):**

- naziv ljetne bašte: "ART";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: ul. Prvomajska od prostora KTV"Zavidovići",
- dimenzije prostora ljetne bašte su 6,30 x 3,60 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte ceradnim platnom, koja ne remeti osnovne elemente stambenih jedinica iznad poslovnog prostora,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrokvaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=22,68m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine i povrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojećih javnih pješačkih staza
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 7,
- podnu podlogu koristiti montažno-nemontažnuu, postavljanjem litisona preko ljetne,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "BORIK";
- objekt iznad kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar", ul. S.B. Bašagića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 3,50x2,15 + 5,90x3,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte natkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- jačina zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=28,17m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 9,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

# SKICA LOKACIJE br.5

RI:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "CHERY STONE";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" u blizini gradske tržnice,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,00x5,70 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokalityta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=39,90m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 13,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

# SKICA LOKACIJE br.6.


RI:500



## OPIS LOKACIJE(UTU):


- naziv ljetne bašte: "EROS";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" ul.M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 8.20x6.00 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte o nesmetanom korištenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=49m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 16,
- podnu podlogu koristiti kao montažno-demontažnog tipa,
- ranije korištenu površinu ljetne bašte dovesti u prvobitno stanje,






### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "METROPOL"
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj", ul. H.K.Gradašćevića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,0 x 3,0 m - 1,20 x 3,0 m
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte  
industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokallteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=17,4m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine i baštu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u zoni,
- broj stolova: 5,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "M&B";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera a namjena je privremena;
- lokacija objekta je: ulica "Gazi Husref Begova";
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,70x1,30 m;
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolinog predmetnog mikrolokalityta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=2,21m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE (1:50):

- naziv ljetne bašte: "LIMAŽ";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi", blok A,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,70x5,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=40,04m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 13,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku ,




### OPIS LOKACIJE (UVI):

- naziv ljetne bašte: "GRIL-KOBRA";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera;
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar";
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,55x2,70 m;
- zaštita od sunca i kiše: rolj tendis prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta;
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=5,26m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti vlasnicima podrumskih prostorija nesmetano korištenje postojećih podrumskih otvora kao i prilaze za šantove za vodu, klanalizaciju i elektro;
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni;
- broj stolova: 1;
- podnu podlogu koristiti kao drvenu podnu konstrukciju postavljanje tisona preko iste;




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "KASATO";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: ul. dr. "Pinskasa Barčeta",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 4,16x2,05 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=8,52 m<sup>2</sup>,
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u III-zoni,
- broj stolova: 2,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "ITALIA";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 9,60x3,15 + 3,0x1,76 m - 4,51 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=38,89 m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 12,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,



### OPIS LOKACIJE(ITU):


- naziv ljetne bašte: "HERZ";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar", ul. M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 6,0x5,0 + 8,14x4,0 m - 1,20 x 8,14 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokality,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=53,24m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješacke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stojeva: 17,
- podnu podlogu koristiti raniju betonsku,



### OPIS LOKACIJE (ITU):


- naziv ljetne bašte: "TREFF";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 5,50 x 3,10 + 2,90 x 1,0 m - 4,10 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikroiokoliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=16,21 m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 5,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,






### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "SUTJESKA",
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Branioci grada" ul. Osmog marta,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 2,25/3,33/1,8 x 4,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=16,30 m<sup>2</sup>, a ako se bude ukazala potreba za korištenjem ostalog dijela terase 7,68 x 4,5 m, riješiti postupkom odobrenja za zauzimanje javne gradske površine,
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u IV-zoni,
- broj stolova: 5,
- podnu podlogu koristiti postojeću betoniku postavljanjem itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "SLASTIČARNA";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" kod gradske tržnice,,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 9,0x0,65 -(0,65x1,20+0,65x1,20+0,35x1,20)m
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=3,51 m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,



## OPIS LOKACIJE I OBJEKTA:

- naziv ljetne bašte: "SENS";
- objekat ispred kućnog ulaza formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je u stambeno-poslovno naselje "Centar" ul. M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 4,60x3,18 + 5,0x4,95 m - 5,0 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte  
o nesmetanom korišćenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=33,20m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetan korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 11,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavijanjem itisona preko iste,



### OPIS LOKACIJE(UTU):

-naziv ljetne bašte: "SEKO";

-objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,

-lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" ul.M.P.Sokolovića,

-dimenzije prostora ljetne bašte su: 4,95x4,85 m - 1,20 x 4,85 m,

-zaštita od sunca i kiše: rolo tendia prema obliku prostora ljetne bašte

-jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,


-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=18,18 m<sup>2</sup>

-korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze

-lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,


-broj stolova: 6,

-podnu podlogu koristiti drvenu konstrukciju postavljanjem itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE (UTU):

- naziv ljetne bašte: "GRIL";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi" blok-A,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 2,0 x 2,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=4,0 m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE (UTU):

- naziv ljetne bašte: "PIZERIA ROMA";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj", Z.H.K. Gradašćevića,
- dimenzija prostora ljetne bašte su: 6,20x6,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte industrijski proizvedenim keramičnim platnom,
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog građanskog prostora je: P=38,44m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti rasmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 12,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,



#### OPIS LOKACIJE(ITU):


- naziv ljetne bašte: "ROJAL";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: Ulica Dobrovoljnih davalaca krvi/stambeno-poslovno naselje "Stadion",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 5,30 x 5,30 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaiteta,
- površina zauzimanja javnog građskog prostora je: P=28m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan vlasnicima podrumskih prostorija omogućiti nesmetano korištenje podrumskih otvora kao i korištenje prilaza za šahtove za vodu, kanalizaciju i elektro,
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stojeva: 9,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste,



### OPIS LOKACIJE (UFI):


- naziv ljetne bašte: "DŽENI";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" na gradskoj tržnici,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,20 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: n/a, tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikroiokolišeta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=1,80m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obilježena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,






## OPIS LOKACIJE (UTU)

- naziv ljetne bašte: "LONGO";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi", blok C,
- dimenzije prostora ljetne bašte su:  $2,90 \times 9,70 + 5,90 \times 2,90 \text{ m} = 5,90 \times 1,20 \text{ m} - 1,20 \times 2,90 \text{ m}$ ,
- zaštita od sunca i kiše: nola tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=31,20 \text{ m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 10,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,




### OPIS LOKACIJE (UTU):

- naziv ljetne bašte: "CORONA";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Klek"
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 10,00 x 4,60 m - 2,42 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=31,09m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojećih javnih pješačkih staza
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u III-zoni,
- broj stolova: 10,
- podlogu i podlogu koristiti postojeću betonsku postavljajući itisona preko iste




## OPIS LOKACIJE (ul. P. Sokolovića)

- naziv ljetne bašte: "AŠČINICA KOD DUGOG";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion" ul. M.P. Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su nepravilnog oblika: 5.4/6.5/ 5.63/6.10m - 4,10 x1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: preko tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=17,22 m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- broj stolova: 5,00,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem litisona preko iste,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "SENČI";
- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" na gradskoj tržnici,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,20 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=1,80m<sup>2</sup>
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obunvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,




### OPIS LOKACIJE (OTI):

- naziv ljetne bašte: "CHARLYE";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" na gradskoj tržnici,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,20 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog građskog prostora je:  $P=1,80m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,




### OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv ljetne bašte: "BIOMEKS-MS";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- funkcija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Lentar" na gradskoj tržnici,
- dimenzija prostora ljetne bašte sa: 1,20 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=1,80m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,



## OPIS I LOKACIJE IZJAVE

- naziv ljetne bašte: "Avlija";
- objekt ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera;
- lokacija objekta je: parcelni centar / ul. M.P.Sokolovića;
- dimenzije prostora ljetne bašte su nepravilnog oblika: 5,4 x 2,20 m (2,2x1,20m),
- zaštita od sunca i kiše: u skladu s tonde prema obliku prostora ljetne bašte;
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaiteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=9,24 m<sup>2</sup>
- korišćenjem javne površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetan korišćenje postojeće javne oštarčke staze
- lokacija ljetne bašte je određena u II-zoni,
- broj stepenica: 2,
- način podloge: klinker, na betonu postavljenom preko tla,



### OPIS LOKACIJE I KARAKTERISTIKA

- naziv ljetna bašta "RICH";
- objekat ispod kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera;
- lokacija objekta je u stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi";
- dimenzije površine ljetne bašte su: 5,90 x 3,90 + 5,90 x 3,90m;
- zaštita od uticaja okolne sredine prema obliku prostora ljetne bašte ceradnim placem koji ne remeti osnovne elemente stambenih jedinica iznad poslovnog prostora;
- jačinu zvuka u javnom prostoru uskladiti sa važećim standardima i zaštitne iz te oblasti treba da ne remeti javni red i mir okolnog predjelovnog mikroklimata;
- površina zauzeta ljetnog gradskog prostora je: P=46 m<sup>2</sup>
- korištenje prostora ljetne bašte u svrhu formiranja ljetne bašte i javne pješačke staze;
- lokacija objekta je u zoni I i II zoni;
- broj stanova u objektu je 12;
- poštanski broj objekta je 1238/1, 1238/2, 1238/3;




*B. Zauzimanje javnih površina ispred trgovačkih radnji*



# SKICA LOKACIJE br.1

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "AUTO-DIJELOVI SENS"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Zlatnih Ljiljana",
- dimenzije prostora su: 0,90x0,50 + 0,90x0,90 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=1,26 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.2.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "HARITEX"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Mehmed Paše Sokolovića",
- dimenzije prostora su: 2,0 x 2,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=4,0 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.3.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "TWIST"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenzije prostora su: 2,93 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=3,56 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.4.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "POLJOPRIVREDNA APOTEKA"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Zlatnih Ljiljana",
- dimenzije prostora su:  $2,0 \times 1,20 + 1,0 \times 1,0$  m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=3,40$  m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.5.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "TADŽIR"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : gradska tržnica,
- dimenzije prostora su: 2,50 x 0,90 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=1,80 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.6.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "TRGOCOMERC"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Prvomajska",
- dimenzije prostora su: 5,0 x 1,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=5,0 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,



# SKICA LOKACIJE br.7.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: TR "ADI"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenzije prostora su: 1,0x1,30 + 1,0x2,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=3,30 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.8.

R 1:500



## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "MIMA"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenzije prostora su: 3,50 x 1,80 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=6,30 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

GRADSKI SPOMENIK  
672/1

GRADSKI SPOMENIK  
672/1

10,55  
3,33

3

### OPIS LOKACIJE (UTU):

- naziv poslovnog prostora: "AUTIČI ZA DJECU" vl. Č.Jasmin;
- prostor za postavljanje autića za djecu nalazi se na dijelu gradskog spomenika prema sklici lokacije koja je sastavni dio Programa;
- lokacija objekta je : plato gradskog spomenika koji se može ograničeno koristiti uz prednost korištenja javnog karaktera-pješačka komunikacija
- prostor smediti laganim plastičnim čunjevima tako da se odvoji od prostora pješačkih linija;
- ostali prostor se koristi za parkiranje rekvizita
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $p=10 \text{ m}^2$ ;
- lokacija je obuhvaćena u III zoni;
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,
- pri izradi projekta i postavljanjem autića obezbijediti nesmetan

PROJEKAT ZA  
IZVEDBU  
2015.

ULICA SAFVET BEGA BAŠAGIĆA

GRADSKI SPOMENIK  
672/1


18,8  
3,33

OPIS LOKACIJE (UTU):

- naziv poslovnog prostora: "AUTIĆI ZA DJECU" ul. K. Ferid
- prostor za postavljanje autića za djecu formira se na dijelu gradskog spomenika prema Sklici lokacije koja je sastavni dio Programa,
- lokacija objekta je : plato gradskog spomenika koji se može ograničeno koristiti uz prednost korištenja javnog karaktera - pješačka komunikacija
- prostor omeđiti laganim plastičnim čunjevima tako da se odvoji od prostora pješačkih linija,
- omeđeni prostor se koristi za parkiranje rekvizita
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=10 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,
- formiranjem prostora i postavljanjem autića obezbijediti nesmetan pješački saobraćaj,
- maksimalan broj autića: 2,

# SKICA LOKACIJE br.11.

R 1:500




## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "DUĆAN"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Gazi Husref begova",
- dimenzije prostora su: 3,0 x 1,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=3m^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

# SKICA LOKACIJE br.12.

RI:500



## OPIS LOKACIJE(UTU):

- naziv poslovnog prostora: "KAŠEA"
- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Gazi Husref begova",
- dimenzije prostora su: 3,0 x 1,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=3m^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,


C.Zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska,





# SKICA LOKACIJE br.1.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Kobra“ d.o.o.Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta,
- lokacija objekta je: ulica „Alije Izetbegovića“ u blizini objekta gradske apoteke na parceli k.č.broj: 1227/13 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 3,0 x 2,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je :  $P= 6,0 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- priklučke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je sa pješačkog platoa,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

# SKICA LOKACIJE br.2.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Kobra“ d.o.o.Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica „Prvomajska“ na parceli k.č.broj: 1248 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 4,0 x 1,0 + 3,0 x 2,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je :  $P= 10,0 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je ulice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

# SKICA LOKACIJE br.3.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Opresa“ d.o.o.Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica „Hasana Kjafije Prušćaka“ na platou ispred autobuske stanice na parceli k.č.broj:672/1 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 4,0 x 3,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je :  $P= 12,00 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- prijelazne na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitno položaj, bez prava na naknadu.

# SKICA LOKACIJE br.4.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Opresa“ d.o.o.Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica „Mehmed Paše Sokolovića“ na parceli k.č.broj: 1227/14 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 4,0 x 2,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je :  $P= 8,00 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- priklučke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je sa ulice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

# SKICA LOKACIJE br.5.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Vodeničarević Sabahudin“ Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica „Radnička“ na parceli k.č.broj: 695 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 4,10 x 3,45 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : P= **14,14** m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- priklučke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je ulice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

# SKICA LOKACIJE br.6.

RI:500



## OPIS LOKACIJE (UTU):

- korisnik iz 2009 godine: „Opresa“ d.o.o.Zavidovići,
- objekat/kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Plana korištenja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica „Prvomajska“ na parceli k.č.broj: 1248 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 3,0 x 2,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : P= 6,0 m<sup>2</sup>,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
- priklučke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je ulice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.


*D. Zauzimanje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju bostana, sezonskog voća i povrća,*





# SKICA LOKACIJE br.1.

RI:500




## OPIS LOKACIJE (UTU):

- lokacija br.1. za prodaju „Bostana“ je: Ul. Tvornička – parking ispred ulaza u Tvornicu kuća,
- dimenzije prostora su: 5,0 x 5,0 metara,
- zaštita od sunca i kiše: industrijski proizvedeno ceradno platno u obliku kvadrata, te suncobran po potrebi,
- podnu podlogu koristiti drvenu (montažno-demontažnu), sa postavljanjem ceradnog platna preko iste,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=25 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- formiranjem lokacije obezbijediti nesmetano parkiranje vozila,
- prilaz objektu obezbijediti sa ulice preko postojećeg platoa,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine po zahtjevu korisnika lokacije, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj bez prava na naknadu.

## SKICA LOKACIJE br.2.

RI:500



### OPIS LOKACIJE (UTU):

- lokacija br.2. za prodaju „Bostana“ je: Ul. Tvornička – parking ispred ulaza u Tvornicu kuća,
- dimenzije prostora su: 5,0 x 5,0 metara,
- zaštita od sunca i kiše: industrijski proizvedeno ceradno platno u obliku kvadrata, te suncobran po potrebi,
- podnu podlogu koristiti drvenu (montažno-demontažnu), sa postavljanjem ceradnog platna preko iste,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je:  $P=25 \text{ m}^2$ ,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- formiranjem lokacije obezbijediti nesmetano parkiranje vozila,
- prilaz objektu obezbijediti sa ulice preko postojećeg platoa,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine po zahtjevu korisnika lokacije, a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj bez prava na naknadu.

- 153 -

Na osnovu člana 16.tačka 5.Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine FBiH", broj 64/2009), člana 13.Zakona o zaštiti od požara Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona", broj 4/04) i člana 25 Statuta općine Zavidovići („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 5/08 i 5a/08). Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Općine Zavidovići**

#### **Član 1.**

U Planu zaštite od požara općine Zavidovići („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 6/A/06), (u daljem tekstu: Plan) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

U poglavlju D. "ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA" tačka 2. **Postojeća organizacija gašenja požara i njena efikasnost podtačka 2.** mijenja se i glasi:

2.Vatrogastvo čija je osnovna zadaća da vrši gašenje nastalih požara.

“Vatrogastvo onako kakvo je sada organizovano može biti garant uspješnog obezbjeđenja ljudi i materijalnih dobara na području općine Zavidovići. Naime, tu su prisutni neki specifični problemi koji prate osnovne pravce djelovanja kako u dobrovoljnom, isto tako i u profesionalnom vatrogastvu, a vezano za materijalno tehničku opremljenost. Za područje općine Zavidovići organizovati će se Profesionalna vatrogasna jedinica za gašenje požara.. Tako da će pravno postojati organizovano Vatrogasno društvo “Krivaja” Zavidovići, kao udruženje građana i Općinska profesionalna vatrogasna jednica (OPVJ).

#### **SISTEMATIZACIJA OPĆINSKE PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE (OPVJ):**

- <b>Rukovodilac vatrogasne jedinice</b>	<b>1</b>
- <b>referent rukovodilac akcije gašenja požara</b>	<b>4</b>
- <b>referent vatrogasac</b>	<b>10</b>
- <b>referent vatrogasac vozač</b>	<b>4</b>
- <b>referent vatrogasac vozač-autoelektričar</b>	<b>1</b>
- <b>referent vatrogasac vozač-automehaničar</b>	<b>1</b>
- <b>referent vatrogasac serviser I magaciner</b>	<b>1</b>

---

**UKUPNO : 22**

**DOBROVOLJNA VATROGASNA JEDINICA**

Dobrovoljna vatrogasna jedinica za područje općine Zavidovići (DVJ) u skladu sa članom 34. stav 3. Zakona o zaštiti od požara Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/04)

U Vatrogasnom društvu „Krivaja“ Zavidovići od strane aktivnih članova društva formira se vatrogasna jedinica snage (18) osamnaest pripadnika starijih od 18 godina, a kroz vatrogasnu sekciju djeluje podmladak sa (20) dvadeset pripadnika mlađih od 18 godina starosti. Stalni ciljevi i zadaci vatrogasnog društva su rad na konstatnom omasovljavanju i stručnom osposobljavanju aktivnih članova društva, shodno Planu i programu sa ciljem dobijanja stručnih kadrova za vršenje poslova gašenja požara, spasavanja ljudi i materijalnih dobara.

**Tehnička opremljenost Profesionalne vatrogasne jedinice**


Općinska profesionalna vatrogasna jedinica koristi sljedeća vozil

Red. broj	Naziv	Oznaka	Jed. mjere	Količina
<b>A</b>	<b>VATROGASNA VOZILA</b>			
1.	<b>Navalno kombinovano vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom i alatom</b> voda-pjena VP 4000 400.cisterna 4000 lit..pumpa 1600 lit. min. pri 8 bara. bacač vode 1600 lit. min..rezervoar za pjenilo 400 lit.. sjedišta 1-5. (FAP 1314). Godina proizvodnje : <b>1983-1985.</b>		kom.	1
2.	<b>Navalno kombinovano vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom i alatom</b> voda-pjena VP 4000 400.cisterna 4000 lit..pumpa 1600 lit. min. pri 8 bara. bacač vode 1600 lit. min., rezervoar za pjenilo 400 lit.. sjedišta 1-5. (FAP 1314 FF) Godina proizvodnje : <b>1977-1980.</b>		kom.	1
3.	<b>Prateće vatrogasno vozilo auto-cisterna V-7000 sa pripadajućom opremom i alatom</b> cisterna 7000 lit..pumpa 1600 lit. min.pri 8 bara. sjedište 1-2. (TAM 190 T 15 BG). Godina proizvodnje : <b>1987-1990.</b>		kom.	1
4.	<b>Navalno kombinovano vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom i alatom</b> voda-pjena VP 4000 400.cisterna 4000 lit..pumpa 1600 lit. min. pri 8 bara. bacač vode 1600 lit. min., rezervoar za pjenilo 400 lit.. sjedišta 1-2 (FAP 13 S). Godina proizvodnje : <b>1973-1975.</b>		kom.	1
5.	<b>Vatrogasna Trokraka Hidraulična Platforma THP-21 m<sup>1</sup> sa pripadajućom opremom i alatom</b> okretna 360°. dohvat od uporišta 16 m <sup>1</sup> . dopušteno opterećenje 3200 N (300 kg). pogon hidraulični. vatrogasna mlaznica za vodu. (TAM 170 T 14). Godina proizvodnje : <b>1984-1986.</b>		kom.	1
<b>B</b>	<b>OSTALA PRATEĆA VATROGASNA OPREMA</b>			

Na osnovu podataka o postojećem stanju materijalno tehničkih sredstava za rad, gašenje požara i spasavanje materijalnih dobara može se zaključiti da OPVJ raspolaže sa dovoljnom količinom i vrstom opreme za gašenje požara, ali kvalitet opreme je nezadovoljavajući jer je ista takoreći "istrošena" i dotrajala. Dežurstvo se odvija prema Planu angažovanja.

U gašenju većih požara učestvovati će OPVJ i po mogućnosti Udruženje građana vatrogasno društvo „Krivaja“ Zavidovići..

**ORGANIZACIONA ŠEMA OPĆINSKE PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE**



**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Zavidovići“.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-5660/09  
Dana: 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1. podtačka e) Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine Zeničko–dobojskog kantona» broj 17/08) i člana 25. stav 1. tačka 2. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići» broj 5/2008 i 5a/2008), Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010. godine donijelo je

## **ODLUKU**

### **o kalkulativnim parametrima**

#### **Član 1.**

Cijenu komunalnih djelatnosti obrazuju po djelatnostima sljedeći parametri:

#### 1. SUHO ČIŠĆENJE:

- a) m<sup>2</sup> kao mjerna jedinica površine predviđene za čišćenje
- b) broj radnika neophodnih za suho čišćenje
- c) norma rada radnika po m<sup>2</sup>
- d) cijena norma sata prema cijenovniku predloženom u skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- e) procenat zaprljanosti površine predviđene za čišćenje.

#### 2. MOKRO ČIŠĆENJE:

- a) m<sup>2</sup> kao mjerna jedinica površine predviđene za čišćenje
- b) broj radnika neophodan za mokro čišćenje
- c) norma rada radnika po m<sup>2</sup>
- d) cijena norma sata radnika prema cijenovniku predloženom u skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- e) procenat zaprljanosti površine predviđene za čišćenje
- f) cijena cisterne po norma satu prema cijenovniku iz člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima.

#### 3. MAŠINSKO ČIŠĆENJE:

- a) m<sup>2</sup> kao mjerna jedinica površine predviđene za čišćenje
- b) broj radnika neophodan za mašinsko čišćenje
- c) norma rada radnika po m<sup>2</sup>
- d) cijena norma sata radnika prema cijenovniku predloženom u skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- e) procenat zaprljanosti površine predviđene za čišćenje
- f) cijena mašine po norma satu prema cijenovniku iz člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima.

**4. ODVOZ OTPADA**

- a) kontejner kao mjerna jedinica
- b) vreća kao mjerna jedinica (vanurbana zona)
- c) član domaćinstva kao mjerna jedinica
- d) kanta od 80 l kao mjerna jedinica
- e) broj kontejnera predviđen za odvoz
- f) broj pražnjenja kontejnera u toku mjeseca
- g) broj radnika neophodan za odvoz
- h) cijena kamiona po jednom pražnjenju uključujući odvoz na deponiju, član 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- i) cijena norma sata radnika prema važećem cjenovniku.

**5. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

- a)  $m^2$  kao mjerna jedinica površine predviđene za čišćenje
- b) komad kao mjerna jedinica
- c) broj radnika neophodan za održavanje, šišanje i odvoz trave, zagrtanje, odgrtanje i sadnju
- d) norma rada radnika po  $m^2$
- e) cijena norma sata radnika prema cjenovniku predloženom u skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- f) cijena mašine- kosilice
- g) broj ruža predviđen za odgrtanje, zagrtanje i sadnju.

**6. ZIMSKO ODRŽAVANJE**

- a)  $m^2$  kao mjerna jedinica površine predviđene za čišćenje
- b) broj radnika neophodan za zimsko čišćenje
- c) norma rada radnika po  $m^2$
- d) cijena norma sata radnika prema cjenovniku predloženom u skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- e) cijena mašine- zgrtalice po norma satu prema cjenovniku iz člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima
- f) površina po  $m^2$  trotoara predviđenih za ručno čišćenje snijega

**7. VODA**

- a)  $m^3$  kao mjerna jedinica
- b) ukupni troškovi za godinu dana na proizvodnji i distribuciji vode, bez amortizacije.
- c) broj radnika koji učestvuju na proizvodnji i distribuciji vode izražena kroz KM.
- d) ukupne fakture za godinu dana izražene u  $m^3$
- e) trošak amortizacije vodovodnog sistema (infrastrukturnog komunalnog sistema) izražen u KM

- 158 -

## 8. KANALIZACIJA

- a) m<sup>3</sup> kao mjerna jedinica
- b) broj radnika koji učestvuju na poslovima kanalizacije izražena kroz KM.
- c) ukupne fakture za godinu dana u m<sup>3</sup> i KM
- d) odnos cijene proizvedene vode i cijene naplaćene kanalizacije izražene u procentu.
- e) ukupni troškovi za godinu dana koji se javljaju prilikom rada kanalizacionog sistema. bez amortizacije
- f) troškovi amortizacije kanalizacionog sistema (infrastrukturnog komunalnog sistema)

## 9. GRIJANJE

- a) m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup> i kWh kao mjerna jedinica ovisno o vrsti potrošača i načina mjerenja
- b) ukupni troškovi za godinu dana na proizvodnji i distribuciji toplotne energije. bez amortizacije
- c) broj radnika koji učestvuju na proizvodnji i distribuciji toplotne energije izražena kroz KM.
- d) ukupne fakture za godinu dana izražene u KM
- e) ukupna površina zagrijavanja izražena u m<sup>2</sup>
- f) trošak amortizacije postrojenja za grijanje izražen u KM.

### Član 2.

Obavezuje se davalac komunalnih usluga da prilikom predlaganja cijena komunalnih usluga u potpunosti primjenjuje kalkulativne parametre navedene u članu 1.

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Zavidovići», a primjenjivat će se od 01.01.2010. godine.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-23-5335/09  
Datum: 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.



- 159 -

Na osnovu člana 25. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 5/2008 i 5-a/2008), a u vezi sa članom 14. Zakona o ustanovama («Službeni list RBiH», broj 6/92, 8/93 i 13/94), Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici od 27.02.2010. godine, donosi

## **ODLUKU**

### **o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini /JU "Centar za kulturu" Zavidovići/**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 9/97).

#### **Član 2.**

U Odluci o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini, član 7. mijenja se i glasi:

"Djelatnost Javne ustanove "Centar za kulturu" Zavidovići, prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u BiH su slijedeće:

- 22.110 Izdavanje knjiga
- 22.120 Izdavanje novina
- 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
- 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa
- 22.150 Ostala izdavačka djelatnost
- 70.200 Izdavanje nekretnina za vlastiti račun
- 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.
- 74.401 Priređivanje sajмова
- 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- 92.130 Prikazivanje filmova
- 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- 92.310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost (reproduktivna umjetnost)
- 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe
- 92.330 Vašerske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova
- 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- 92.521 Djelatnost muzeja
- 92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti
- 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n."

#### **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku općine Zavidovići“.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-40-756/10

ing. Radosav Petrović, s.r.

- 160 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-9043/09

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## ODLUKU

### I

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja javne rasvjete na lokalitetu MZ "Klek" naseljeno mjesto "Vučjak" - dio ulice "Patriotske lige", te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete, u korist Općine Zavidovići, na nekretninama označenim kako slijedi:

- k.č. 278/13 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 510 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 758 k.o. Potkleče, vlasništvo Dostanić Rade sin Blagoje iz Zavidovića, Proleterska niz b I/6. sa dijelom 1/1.
- 278/20 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 21319 m<sup>2</sup>, k.č. 278/54 pašnjak 3.klase pov. 500 m<sup>2</sup>, k.č. 278/1 zv. "Krčevina" pašnjak 3.klase pov. 6576 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 70 k.o. Potkleče, kao DRSV IP "Krivaja" dd Zavidovići, ul. Radnička 1, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/17 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 400 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 720 k.o. Potkleče, vlasništvo Šehić Senada sin Ramiza iz Čardaka, Borovnica 31, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/5 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 665 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 697 k.o. Potkleče, vlasništvo Čatić Ismeta sin Sakiba iz Čardaka, Gostović, sa dijelom 1/1.
- k.č. 7/3 zv. "Vučjak voćnjak" voćnjak 3. klase pov. 449 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 917 k.o. Potkleče, vlasništvo Halilčević Suvada sin Rame iz Perovića, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/6 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 640 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 778 k.o. Potkleče, vlasništvo Mrkonjić Samira sin Asima iz Kovača, Brašljevine, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/7 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 540 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 776 k.o. Potkleče, suvlasništvo Delić Dževada sin Šefika iz Ozimica, Lug bb i Ijakić Zijada sin Sefira iz Zavidovića, Majdan bb sa dijelom 1/2
- k.č. 278/8 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 590 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 773 k.o. Potkleče, vlasništvo Džaferović Fezada sin Bege iz Kovača, Krivaja bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 6/2 zv. "Vučjak voćnjak" voćnjak 3. klase pov. 768 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 830 k.o. Potkleče, vlasništvo Mačak Hunume kći Mustafe iz Zavidovića, Br Kosorića 25, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/64 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 500 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 851 k.o. Potkleče, vlasništvo Radan Čede sin Save iz Zavidovića, Safvet bega Bašagića bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/63 zv. "Krčevina" pašnjak 3. klase pov. 760 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 746 k.o. Potkleče, vlasništvo Alimanović Omera sin Hasana iz Kovača, Svinjašnica bb sa dijelom 1/1.

- k.č. 278/45 zv. „Krčevina“ pašnjak 3. klase pov. 550 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 797 k.o. Potkleče, vlasništvo Sušić Rame sin Rame iz Zavidovića, Rujnica bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/40 zv. „Krčevina“ pašnjak 3. klase pov. 575 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 807 k.o. Potkleče, suvlasništvo Grgić Ivke ud. Ilije iz Vozuće, Maoča bb, Rukelja Ruže kei Ilije iz R. Hrvatske, Koprivnica, Lovrić Mare kei Ilije, Babić Božane kei Ilije, Grgić Bože sin Ilije, Babić Antonije kei Ilije, Grgić Ante sin Ilije, Grgić Stijepo sin Ilije, Jakovljević Slavice kei Ilije, svi iz R.Hrvatske, Pula, svi sa dijelom 1/9.
- k.č. 278/68 zv. „Krčevina“ pašnjak 3. klase pov. 620 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 692 k.o. Potkleče, vlasništvo Bičo Zorice kei Stevana iz Zavidovića, sa dijelom 1/1.
- k.č. 278/67 zv. „Krčevina“ pašnjak 3. klase pov. 780 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 772 k.o. Potkleče, suvlasništvo Maglić Saiba sin Saliha iz Zavidovića, Željeznička 53 i Maglić Seada sin Saiba iz Zavidovića, B. Kosorića, svi sa dijelom 1/2.
- k.č. 278/69 zv. „Krčevina“ pašnjak 3. klase pov. 660 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 725 k.o. Potkleče, vlasništvo Fojnica Adema sin Rame iz Čardaka, Gostović sa dijelom 1/1.
- k.č. 285/1 zv. „Draga Kosa“ pašnjak 3. klase pov. 1025 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1200 k.o. Podkleče, vlasništvo Bratanović Amire kei Avde iz Hajderovića, Bratanović bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 285/2 zv. „Draga Kosa“ pašnjak 3. klase pov. 800 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1128 k.o. Potkleče, vlasništvo Muharemović Sejada sin Mustafe iz Hajderovića, Potok 9, sa dijelom 1/1.
- k.č. 286 zv. „Draga Kosa“ pašnjak 3. klase pov. 661 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 676 k.o. Potkleče, vlasništvo Fojnica Saida sin Sinana iz Čardaka, Gostović bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 287/3 zv. „Ilijina voda“ voćnjak 3. klase pov. 458 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 928 k.o. Potkleče, vlasništvo Mulahusić Sifeta sin Šaćira iz Gostovića, Mahoje bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 287/2 zv. „Ilijina voda“ voćnjak 3. klase pov. 700 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 970 k.o. Potkleče, vlasništvo Mujanović Vasve kei Hamde iz Hajderovića, Rujnica bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 331/6 „Ilijina voda“ oranica 5. klase pov. 500 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1073 k.o. Potkleče, vlasništvo Sejdić Ibrišima sin Rame iz Čardaka, Paravci bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 331/5. zv. „Ilijina voda“ oranica 5. klase pov. 500 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1074 k.o. Potkleče, vlasništvo Fojnica Senada sin Sinana iz Čardaka, Fojnica bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 840/4 zv. „Vučjak“ pristupni put pov. 295 m<sup>2</sup>, k.č. 839/2 zv. „Vučjak“ pristupni put pov. 80 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 3 k.o. Mustajbašići, suvlasništvo Đerzić Šemse kei Asima iz Zavidovića, ul. Mehmeda Spahe, Ajanović Šemsije kei Asima iz Zavidovića, ul. Huseina kapetana Gradaševića, Ahmić Senada sin Asima iz Vranja, Lenjinova 18/7, Ahmić Sifeta sin Asima iz Zavidovića, Voćarski put bb, svi sa dijelom 1/4.
- k.č. 840/6 zv. „Vučjak“ livada 4. klase pov. 488 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1058 k.o. Mustajbašići, vlasništvo Cvjetković Nenada sin Milorada iz Vozuće, Miljevići, sa dijelom 1/1.
- k.č. 846/3 zv. „Dragovac“ oranica 5. klase pov. 264 m<sup>2</sup>, livada 5. klase pov. 236 m<sup>2</sup>, k.č. 846/4 zv. „Dragovac“ livada 5. klase pov. 40 m<sup>2</sup> i k.č. 870/3 zv. „Dragovac“ voćnjak 3. klase pov. 30 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 683 k.o. Mustajbašići, vlasništvo Mičić Bogdana sin Miće iz Zavidovića, sa dijelom 1/1.

**II**

Utvrđuje se da je Općina Zavidovići korisnik nepotpune eksproprijacije zemljišta za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Klek“ naseljeno mjesto „Vučjak“- dio ulice „Patriotske lige“.

**O b r a z l o ž e n j e****Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

**Razlozi donošenja:**

Općinski pravobranilac Zavidovići u ime općine Zavidovići kao korisnika eksproprijacije, podnio je Općinskom vijeću Zavidovići, prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ "Klek" naseljeno mjesto "Vučjak" - dio ulice "Patriotske lige", te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete na nekretninama bliže označenim u tački I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvod iz projektno- tehničke dokumentacije,
- urbanistička saglasnost broj UTU-06/20-23-8252/09 od 23.11.2009. godine
- izvode iz posjedovnih listova

Razmatrajući prijedlog i priložene dokaze u spisu, a imajući u vidu činjenicu da se radi o objektu koji je od javnog interesa za mještane naseljenog mjesto "Vučjak" - dio ulice "Patriotske lige" u MZ "Klek" i općinu Zavidovići, kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-5704/09

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07), člana 55. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH («Službene novine F BiH», broj: 67/05) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

### **ODLUKU**

Utvrđuje se da je od javnog interesa rekonstrukcija niskonaponske mreže TP-a "Dubravica 1", te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica na dijelovima nekretnina označenih kako slijedi:

- k.č.1320 zv.«Krč» kuća-zgrada pov.81 m2, dvorište pov.402 m2, upisana u P.L.1470 k.o.Zavidovići, vlasništvo Bukvić Fadila sin Mehmeda iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1318/2 zv. «Pristupni put» pristupni put pov. 116 m2, upisana u P.L. 989 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Vrbić Ane kei Franje iz Zavidovića, Biljačić 39 sa dijelom 3/15, Vrbić Joze sin Franje iz Zavidovića, Biljačić 39, sa dijelom 6/15, Vrbić Franje sin Nikole iz Žepča, Varošite 24 sa dijelom 2/15, Vrbić Miroslava sin Nikole iz Zavidovića, Biljačić bb sa dijelom 2/15 i Vrbić Jelene kei Nikole iz Žepča, Varošite 24 sa dijelom 2/15.
- k.č. 1317/14 zv. «Podubravlje» oranica 6. klase pov. 275 m2, upisana u P.L. 1311 k.o. Zavidovići, vlasništvo Ivandić Ane kei Ive iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1317/1 zv. «Podubravlje» kuća-zgrada pov. 49 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 6. klase pov. 586 m2, upisana u P.L. 1090 k.o. Zavidovići, vlasništvo Smajilbegović Dijane kei Dragoljuba iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1317/3 zv. «Podubravlje» voćnjak 2. klase pov. 706 m2, k.č. 1317/9 zv. «podubravlje» voćnjak 2. klase pov. 57 m2 i k.č. 1317/5 zv. «Podubravlje» voćnjak 2. klase pov. 212 m2, upisana u P.L. 844 k.o. Zavidovići, vlasništvo Savić Stojanke ud. Žarka iz Hrvatske, Borovo, Lenjinova 70, sa dijelom 1/1.
- k.č. 527/2 zv. «Podubravlje» kuća-zgrada pov. 98 m2, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 29 m2, upisana u P.L. 606 k.o. Zavidovići, vlasništvo Elmazi Paše kei Rasima iz Zavidovića, Gazija bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 525/6 zv. «Prosija» pristupni put pov. 442 m2, upisana u P.L. 712 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Žujović Midhade kei Rame, Muratović Memeta sin Rame, Muratović Jusufa sin Rame, svi iz Zavidovića, Dubravački put 10 sa dijelom 6/24, Muratović Šefike ud. Mihreta, Muratović Samira sin Mihreta, Muratović Admira sin Mihreta, Muratović Samire kei Mihreta, Muratović Admire kei Mihreta i Muratović Almira sin Mihreta, svi iz Zavidovića, Prvomajska bb sa dijelom 1/24.
- k.č. 523 zv. «Prosje» kuća-zgrada pov. 268 m2, upisana u P.L. 471 k.o. Zavidovići, vlasništvo Jukić Janje kei Tadije iz Zavidovića, Dubravački put 12, sa dijelom 1/1.

- k.č. 1319/1 zv. «Krč» kuća-zgrada pov. 87 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 325 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1268 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Tadić Amire keći Hakije i Tadić Irenka sin Janka iz Zavidovića, H.K. Gradašćevića bb, sa dijelom 1/2.
- k.č. 1319/5 zv. «Krč» kuća-zgrada pov. 118 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 482 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1243 k.o. Zavidovići, vlasništvo Huskić Nijaza sin Jusufa iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1321 zv. «Podubravljje» kuća-zgrada pov. 100 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 401 m<sup>2</sup>, k.č. 1322/1 zv. «Podubravljje» voćnjak 2. klase pov. 751 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 972 k.o. Zavidovići, vlasništvo Marić Ane keći Martina iz Zavidovića, Dubravački put 9, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/7 zv. «Prosija» oranica 6. klase pov. 853 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1298 k.o. Zavidovići, vlasništvo Isić Muje sin Avde iz Hajderovića, Horozovići 34, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/6 zv. «Prosja» kuća-zgrada pov. 84 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 485 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1297 k.o. Zavidovići, vlasništvo Isić Vahdete keći Abdulaha iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/5 zv. «Prosja» oranica 6. klase pov. 569 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1364 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Uljić Nahidina sin Dževada i Uljić Izudine keći Emina, oboje iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/2.
- k.č. 1331/4 zv. «Prosija» kuća-zgrada pov. 63 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 93 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1293 k.o. Zavidovići, vlasništvo Fehrić Refike keći Huseina iz Zavidovića, Stavei bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/8 zv. «Prosija» oranica 6. klase pov. 636 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1301 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Isić Vahdeta sin Abdulaha iz Zavidovića, Dubravački put bb, Vrbić Marka sin Ilije iz Zavidovića, S. Radića bb, Vrbić Mara keći Ilije iz Zavidovića, S. Radića bb, Vrbić Jerke sin Ilije iz Zavidovića, S. Radića bb, svi sa dijelom 2/12, Hadrović Nijaza sin Hasana iz Olova, Kamensko bb, sa dijelom 3/12 i Imamović Mustafe sin Mustafe iz Hajderovića, Imamovići bb sa dijelom 1/12.
- k.č. 1331/1 zv. «Prosija» oranica 6. klase pov. 377 m<sup>2</sup>, k.č. 1331/2 zv. «Prosja» kuća-zgrada pov. 121 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 91 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 1300 k.o. Zavidovići, vlasništvo Hadrović Nijaza sin Hasana iz Olova, Kamensko bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/3 zv. «Prosija» oranica 6. klase pov. 594 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1299 k.o. Zavidovići, vlasništvo Omerašević Ismeta sin Avde iz Čardaka, Lijevča bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1331/1 zv. «Prosija» pašnjak 2. klase pov. 797 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1313 k.o. Zavidovići, vlasništvo Imamović Mustafe sin Mustafe iz Hajderovića, Imamovići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 522/1 zv. «Podubravljje» kuća-zgrada pov. 107 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 2. klase pov. 2 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 738 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Lučić Mare keći Ante i Lučić Anđelka sin Josipa, oboje iz Zavidovića, Alije Izetbegovća lam V, sa dijelom 1/2.
- k.č. 520/1 zv. «Krč» kuća-zgrada pov. 49 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 1462 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1721 k.o. Dubravica, vlasništvo Parlić Hajrije keći Saliha iz Hajderovići, Horozovići 22, sa dijelom 1/1.
- k.č. 302/2 zv. «Nad bare» kuća-zgrada pov. 58 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, livada 4. klase pov. 499 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 627 k.o. Dubravica, vlasništvo Halilović Mine keći Hazima iz Zavidovića, Pinkasa Bandta bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 301 zv. «Okučnica» voćnjak 1. klase pov. 1735 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 224 k.o. Dubravica, vlasništvo Širić Stipe sin Marka iz Zavidovića, Dubravica 18, sa dijelom 1/1.
- k.č. 320/9 zv. «Donja Strmonjica» šuma 4. klase pov. 1500 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 373 k.o. Dubravica, suvlasništvo Hasanić Esada sin Omera, mld. Hasanić Adnana sin Miralema i mld. Hasanić Samira sin Miralema, svi iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/3

- k.č. 320/21 zv. «Donja Stromonjica» pašnjak 3. klase pov. 700 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 593 k.o. Dubravica, vlasništvo Elmazi Mirveta sin Rešada iz Zavidovića, Dubravački put 5, sa dijelom 1/1.
- k.č. 320/22 zv. «Donja Stromonjica» kuća-zgrada pov. 95 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, pašnjak 3. klase pov. 105 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 585 k.o. Dubravica, vlasništvo Mešić Šemse kći Asifa iz Zavidovića, Alije Izetbegovića 17, sa dijelom 1/1.
- k.č. 320/6 zv. «Donja Stromonica» šuma 4. klase pov. 100 m<sup>2</sup>, k.č. 320/10 zv. «Donja Strmonica» šuma 4. klase pov. 180 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 474 k.o. Dubravica, suvlasništvo Hotić Gordane kći Ivana, Hotić Dine sin Hamida, Hotić Albina sin Hamida, Hotić Sabine kći Hamida, svi iz Zavidovića, Naselje «Klek» sa dijelom 1/8 i Hotić Nezira sin Hasana iz Zavidovića, S. Radića bb sa dijelom 4/8.
- k.č. 320/14 zv. «Donja Stromonjica» oranica 5. klase pov. 1000 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 737 k.o. Dubravica, vlasništvo Kurtalić Sedina sin Sinana iz Hajderovića, Rudače bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 322/1 zv. «Donja Stromonjica» oranica 5. klase pov. 315 m<sup>2</sup>, šuma 4. klase pov. 530 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 303 k.o. Dubravica, vlasništvo Bubić Hanke kći Ibri iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 320/12 zv. «Donja Stromonjica» kuća-zgrada pov. 158 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 62 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 357 k.o. Dubravica, vlasništvo Jelić Ivana sin Nikole iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 320/4 zv. «Donja Stromonjica» pristupni put pov. 600 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 356 k.o. Dubravica, suvlasništvo Ljuca Mehmeda sin Ibri iz Iliđe, Dobrinjska 32, Sivac Nazife rođ. Ljuca iz Vogošće, Stara cesta 13, Radonjić Mustafe sin Riste iz Zavidovića, Alije Izetbegovića 7 i Banović Mile sin Đorđa iz Zavidovića, svi sa dijelom 1/4.
- k.č. 320/2 zv. «Donja Stromonica» kuća-zgrada pov. 73 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, pašnjak 3. klase pov. 466 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 354 k.o. Dubravica, vlasništvo Redžić Bajrame kći Mustafe iz Teslića, Proleterskih brigada Lam.D., sa dijelom 1/1.
- k.č. 317/1 zv. «Bašča» kuća-zgrada pov. 163 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 3. klase pov. 357 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 440 k.o. Dubravica, vlasništvo Ridžal Edina sin Sefera iz Zavidovića, Ridžali bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 318/1 zv. «Okučnica» kuća-zgrada pov. 66 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 423 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 219 k.o. Dubravica, suvlasništvo Gurda Admira sin Ismeta i Gurda Zaima sin Ismeta, oba iz Hajderovića bb, sa dijelom 1/2.
- k.č. 309/2 zv. «Krčevina» kuća-zgrada pov. 84 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 416 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 384 k.o. Dubravica, vlasništvo Dedić Jasmina sin Ismeta iz Zavidovića, Skroze bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 308/1 zv. «Krčevina» kuća-zgrada pov. 56 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 2. klase pov. 491 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 213 k.o. Dubravica, vlasništvo Mehić Hasana sin Emina iz Hajderovića, Livade bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 307 zv. «Okučnica» kuća-zgrada pov. 29 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 528 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 12 k.o. Dubravica, suvlasništvo Antukić Ane kći Marijana iz Zavidovića, Dubravački put bb, Antukić Ivica sin Stjepana iz Žepča, Ljeskovića bb, Brtan Marice kći Stjepana i Antukić Maria sin Stjepana oboje iz Hrvatske Rijeka, Put Brdo Matulj bb, svi sa dijelom 1/4.
- k.č. 305/1 zv. «Strmonjica» oranica 6. klase pov. 3381 m<sup>2</sup>, oranica 7. klase pov. 2780 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 621 k.o. Dubravica, vlasništvo Ljuca Miralema sin Safeta iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 305/4 zv. «Strmonjica» kuća-zgrada pov. 64 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 506 m<sup>2</sup>, oranica 7. klase pov. 930 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 306 k.o. Dubravica, vlasništvo Mašić

- 166 -

- k.č. 305/2 zv. «Strmonjica» pristupni put pov. 136 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 223 k.o. Dubravica, vlasništvo Širić Marka sin Joze iz Zavidovića, Dubravica 18, sa dijelom 1/1.
- k.č. 299/2 zv. «Okučnica» kuća-zgrada pov. 76 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 1. klase pov. 21 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 430 k.o. Dubravica, vlasništvo Omerčević Sinana sin Atifa iz Kovača, Krivaja bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 297 zv. «Okučnica» kuća-zgrada pov. 62 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 2. klase pov. 635 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 138 k.o. Dubravica, vlasništvo Ristovski Branka kei Milisava iz Doboja, Pop Ljubina 21, sa dijelom 1/1.
- k.č. 305/4 zv. «Strmonica» kuća-zgrada pov. 64 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 506 m<sup>2</sup>, oranica 7. klase pov. 930 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 306 k.o. Dubravica, vlasništvo Mašić Zikreta sin Rašida iz Zavidovića, Dubravački put bb, sa dijelom 1/1.

## II

Utvrđuje se da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica korisnik nepotpune eksproprijacije za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP-a "Dubravica 1".

### **O b r a z l o ž e n j e**

#### **Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

#### **Razlozi donošenja:**

Svojim prijedlog od 21.12.2009. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica zatražilo je utvrđivanje javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP-a "Dubravica 1", te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije na dijelovima nekretnina bliže označenih u članu I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvode iz posjedovnih listova
- rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj UTU-06/20-23-8562/09 od 10.12.2009. godine
- dokaz o uplati administrativne takse

Imajući u vidu značaj izgradnje pomenutog objekta sa aspekta kvalitetnijeg snadbijevanja električnom energijom stanovništva na predmetnom području, priložene dokaze u spisu kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-9264/09

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja javne rasvjete na lokalitetu «Gornji Mećevići» u MZ «Mećevići», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete, u korist Općine Zavidovići, na nekretninama označenim kako slijedi:

- k.č. 1080/2 zv. „Njiva“ kuća zgrada pov.34 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1565 m2, upisana u P.L. 933 k.o. Mećevići, suvlasništvo Šušić Dževada sin Ahmeta iz Zavidovića, Mećevići bb, Jusufović Nisveta sin Salke iz Žepča, Orlovik bb, Jusufović Nusreta sin Salke iz Kovača, Kovači bb, svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 1080/3 zv. „Njiva“, oranica 5. klase pov. 680 m2, upisana u P.L. 158 k.o. Mećevići, vlasništvo Hadžić Mustafe sin Ibrahima iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1024 zv. „Lipovnjak“, oranica 6. klase pov. 3288 m2, upisana u P.L. 542 k.o. Mećevići, suvlasništvo Beganović Adema sin Mehe iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 2/4, Beganović Rasmе r. Huskić i Beganović Vahidina sin Asima, oboje iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/4.
- k.č. 1074 zv. „Zavratnice“ kuća zgrada pov.55 m2, dvorište pov. 445 m2, upisana u P.L. 410 k.o. Mećevići, suvlasništvo Softić Hajrije kei Mustafe iz Zavidovića, Mećevići 36 A, Razić Hajrije kei Emina iz Zavidovića, Podkleče bb, svi sa dijelom 1/2.
- k.č. 1073 zv. „Stup“ oranica 5.klase pov. 1707 m2, upisana u P.L. 750 k.o. Mećevići, suvlasništvo Softić Hajrije kei Mustafe iz Zavidovića, Mećevići 36 A, Razić Hajrije kei Emina iz Zavidovića, Podkleče bb, svi sa dijelom 1/2.
- k.č. 1086/2 zv. „Bošnjakovac“ oranica 5. klase pov.1715 m2, upisana u P.L. 487 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Hidajeta sin Rame iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelova 1/1.
- k.č. 1087 zv. „Lipovnjak“ voćnjak 3. klase pov.1755 m2, upisana u P.L. 488 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Džehve kei Rame iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1088/2 zv. „Lipovnjak“ oranica 6. klase pov. 567 m2, upisana u P.L. 748 k.o. Mećevići, vlasništvo Hasanović Zahira sin Asima iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1088/1 zv. „Lipovnjak“ kuća zgrada pov. 66 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 6. klase pov. 1310 m2, šuma 4. klase pov. 441 m2, upisana u P.L. 148 k.o. Mećevići, suvlasništvo ž Frkatović Ševke sin Muje iz Hrvatske, Rijeka, Hasanović Hanife kei Muje iz Rujnice, Kazići bb, oboje sa dijelom 10/48, Faljić Elvedine kei Muje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb i Szyrzik Edine kei Muje iz Zavidovića, Mećevići bb, obje sa dijelom 6/48, Mušić Salihe kei Muje i Hajder Šahe kei Muje, obje iz Zavidovića, Stavci bb sa dijelom 8/48.

- k.č. 1089 zv. „Lipovnjak“ oranica 5. klase pov. 605 m2, upisana u P.L. 1003 k.o. Mećevići, suvlasništvo Frkatović Ševke sin Muje iz Hrvatske, Rijeka, Hasanović Hanife keći Muje iz Rujnice, Kazići bb, Mušić Salihe keći Muje iz Zavidovića, Stavei bb, svi sa dijelom 2/12, Faljić Elvedine keći Muje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb i Szyrzik Edine keći Muje iz Zavidovića, Mećevići bb sa dijelom 1/12 i Hajder Šahe keći Muje, iz Zavidovića, Stavei bb, sa dijelom 4/12.
- k.č. 1099 zv. „Lipovnjak“ oranica 5. klase pov. 1669 m2, upisana u P.L. 4 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Šehide keći Edhema iz Zavidovića, ul. Z. Ljiljana bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1100 zv. „Lipovnjak“ oranica 5. klase pov. 400 m2, upisana u P.L. 805 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Amira sin Salima iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1101 zv. „Lipovnjak“ oranica 5. klase pov. 510 m2, upisana u P.L. 469 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Salima sin Ibrahima iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1102 zv. „Popreka“ kuća zgrada pov.82 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1497 m2, upisana u P.L. 442 k.o. Mećevići, vlasništvo Šabić Hasana sin Bege iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1104/1 zv.„Popreka“ kuća zgrada pov.39 m2, dvorište pov.331 m2, upisana u P.L.760 k.o. Mećevići, vlasništvo Karajbić Eniza sin Ramiza iz Zavidovića, Mećevići 34, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1106/4 zv. „Tuk“ livada 4. klase pov. 191 m2, upisana u P.L. 842 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Sadete keći Ramiza iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1108/1 zv. „Tuk“ kuća zgrada pov.73 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1962 m2 i k.č. 1049/1 zv. „Zabašća“ šuma 5.klase pov. 785 m2 upisane u P.L. 24 k.o. Mećevići, vlasništvo Ahmić Mustafa „Stariji“ sin Saliha iz Kovača, Stavei bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1008 zv.„Tuk“ oranica 5.klase pov.4561 m2, šuma 4.klase pov.420 m2, upisana u P.L.181 k.o. Mećevići, vlasništvo Hasić Safeta sin Omera iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1109/2 zv. „Tuk“ livada 3. klase pov. 1983 m2, šuma 5. klase pov. 624 m2, upisana u P.L. 20 k.o. Mećevići, suvlasništvo Ahmić Elme keći Mehe i Ahmić Samira sin Mehe iz Zavidovića, Stjepana Radića 5, svi sa dijelom 1/2.
- k.č. 1110 zv. „Tuk“ kuća zgrada pov. 102 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 4. klase pov. 1085 m2, upisana u P.L. 947 k.o. Mećevići, suvlasništvo Ahmić Nezira sin Ibrahim i Ahmić Hasana sin Ibrahima iz Zavidovića, Mećevići bb, svi sa dijelom 1/2.
- k.č. 1096/3 zv. „Šiprage“ oranica 5. klase pov. 347 m2, k.č. 1131 zv. „Šiprage“ pašnjak 3. klase pov. 823 m2, upisane u P.L. 255 k.o. Mećevići, vlasništvo Kalabić Zaima sin Omera iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1132 zv. „Šipragice“ oranica 6. klase pov. 4572 m2, upisana u P.L. 982 k.o. Mećevići, suvlasništvo Međić Fatime ud. Nurije, Međić Izeta sin Nurije i Međić Azre keći Nurije, svi iz Umaga, Kumrovačka 22, svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 1139 zv. „Kučište“ kuća zgrada pov. 67 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 497 m2, upisana u P.L. 316 k.o. Mećevići, vlasništvo Mujić Ibrahima sin Đulage iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1140/1 zv. „Šiprage“ kuća zgrada pov. 72 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 6. klase pov. 1741 m2, upisana u P.L. 329 k.o. Mećevići, vlasništvo Mujić Sulejmana sin Dulage iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1140/2 zv. „Šiprage“, oranica 6. klase pov. 2849 m2, upisana u P.L. 318 k.o. Mećevići, vlasništvo Mujić Mahmuta sin Đulage iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1150/3 zv. „Podgaj“ kuća zgrada pov. 76 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1814 m2, k.č. 1150/2 zv. „Podgaj“ kuća zgrada pov. 11 m2, voćnjak 3. klase pov. 731 m2, upisane u P.L. 408 k.o. Mećevići, vlasništvo Softić Avde sin Muje iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.

- k.č. 1085/1 zv. „Podgaj“ pašnjak 4. klase pov. 272 m2, šuma 4.klase pov. 21,8 m2, upisana u P.L. 993 k.o. Mećeveći, vlasništvo Ahmić Benijamina sin Hazima iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 1150/1 zv. „Podgaj“ oranica 5. klase pov. 1292 m2, upisana u P.L. 1010 k.o. Mećeveći, vlasništvo Softić Nijaza sin Avde iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1152 zv.„Podgaj“ kuća zgrada pov.76 m2, dvorište pov.500 m2, oranica 5.klase pov.1062 m2, upisana u P.L.414 k.o. Mećeveći, suvlasništvo Softić Hašime kći Mustafe, Softić Ibrahima sin Nezira i Ikanović Sabire kći Nezira, svi iz Zavidovića, Mećeveći bb. svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 1153 zv. „Podgaj“ kuća zgrada pov. 46 m2, dvorište pov. 224 m2, upisana u P.L. 341 k.o. Mećeveći, suvlasništvo Mujkić Zajke sin Zajima iz Zavidovića, Mećeveći bb sa dijelom 3/7, Halilović Kadire kći Zajima, Mujkić Naima sin Zaima, Mujkić Zahira sin Zajima i Lišić Senedina sin Ramize, svi iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/7.
- k.č. 1154 zv. „Podgaj“ kuća zgrada pov. 56 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 148 m2, upisana u P.L. 517 k.o. Mećeveći, vlasništvo Hodžić Asifa sin Saliha iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1160/2 zv.„Njiva Gornja“ kuća zgrada pov.72 m2, dvorište pov.476 m2, upisana u P.L.472 k.o. Mećeveći, vlasništvo Hadžić Huse sin Saliha iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1160/3 zv. „Njiva Gornja“ kuća zgrada pov. 76 m2, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 209 m2, upisana u P.L. 564 k.o. Mećeveći, vlasništvo Hadžić Naima sin Saliha iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.159 zv. „Stubo“ šuma 5. klase pov. 1147 m2, upisana u P.L. 312 k.o. Mećeveći, vlasništvo Mujić Haške sin Mustafe iz Zavidovića, Krčevine 27, sa dijelom 1/1.
- k.č.1164 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 47 m2, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 302 m2, upisana u P.L. 415 k.o. Mećeveći, vlasništvo Softić Sinana sin Muje iz Zavidovića, Mećeveći 59, sa dijelom 1/1.
- k.č.1172 zv. „Bašča“ kuća zgrada pov. 46 m2, dvorište pov. 154 m2, upisana u P.L. 490 k.o. Mećeveći, vlasništvo Softić Saliha sin Edhema iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1173 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 87 m2, dvorište pov. 426 m2, upisana u P.L. 468 k.o. Mećeveći, vlasništvo Zahirović Hakije sin Rahmana iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1176 zv. „Bašta“ oranica 6. klase pov. 1179 m2, upisana u P.L. 490 k.o. Mećeveći, vlasništvo Softić Saliha sin Edhema iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1057 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 75 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 4. klase pov.556 m2, upisana u P.L. 390 k.o. Mećeveći, vlasništvo Pekmić Jusufa sin Ibrahima iz Zavidovića, Mećeveći 7, sa dijelom 1/1.
- k.č.1055 zv. „Njiva“ kuća zgrada pov. 96 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1061 m2, upisana u P.L. 22 k.o. Mećeveći, vlasništvo Ahmić Mustafe „mladi“ sin Saliha iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1051 zv. „Bašča“ oranica 5. klase pov. 1713 m2, upisana u P.L. 524 k.o. Mećeveći, vlasništvo Pekmić Hazima sin Jusufa iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1049/2 zv.„Zabašča“ nasip pov.375 m2, šuma 5.klase pov.730 m2, upisana u P.L.768 k.o. Mećeveći, vlasništvo Halilović Edina sin Junuza iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1171/3 zv. „Bašča“ kuća zgrada pov. 28 m2, dvorište pov. 451 m2, upisana u P.L. 81 k.o. Mećeveći, suvlasništvo Polić Saliha sin Saliha, iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 2/4, Beganović Sakiba sin Smaje i Beganović Muniba sin Smaje, svi iz Zavidovića, Mećeveća, sa dijelom 1/4.
- k.č.1170 zv.„Kučište“ kuća zgrada pov.9 m2, voćnjak 3.klase pov.560 m2, upisana u P.L.490 k.o. Mećeveći, vlasništvo Softić Saliha sin Edhema iz Zavidovića, Mećeveći bb. sa dijelom 1/1.

- k.č.1169/1 zv. „Bašča“ voćnjak 3. klase pov. 965 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 272 k.o. Mećevići. vlasništvo Lišić Fajke ud. Hasana kei Rame iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1169/2 zv. „Bašča“ voćnjak 3. klase pov. 483 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 31 k.o. Mećevići. suvlasništvo Aljaković Ibri sin Hasana, Aljaković Rame sin Hasana i Mujić Džehve kei Hasana. svi iz Zavidovića. Mećevići bb. svi sa dijelom 1/3.
- k.č.1320 zv. „Kučište“ kuća zgrada pov. 97 m<sup>2</sup>. dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>. oranica 5. klase pov. 350 m<sup>2</sup>. voćnjak 3. klase pov. 2777 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 306 k.o. Mećevići. vlasništvo Mujić Ahmeta sin Ibrišima iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1160/6 zv. „Njiva Gornja“ voćnjak 3. klase pov. 465 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 472 k.o. Mećevići. vlasništvo Hadžić Huso sin Saliha iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1324 zv. „Gaj“ kuća zgrada pov. 12 m<sup>2</sup>. voćnjak 4. klase pov. 260 m<sup>2</sup>. voćnjak 5. klase pov. 646 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 397 k.o. Mećevići. vlasništvo Ribić Hasana sin Dulage iz Zavidovića. Mećevići 27. sa dijelom 1/1.
- k.č.1326/2 zv. „Gaj“ voćnjak 3. klase pov. 25 m<sup>2</sup> i k.č. 1326/1 zv. „Gaj“ voćnjak 3. klase pov. 2775 m<sup>2</sup>. upisane u P.L. 846 k.o. Mećevići. vlasništvo Mujić Ekrema sin Omera iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1331 zv. „Gaj“ kuća zgrada pov. 64 m<sup>2</sup>. dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>. oranica 5. klase pov. 136 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 157 k.o. Mećevići. vlasništvo Hadžić Muhameda sin Ismeta iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1332 zv. „Gaj“ voćnjak 3. klase pov. 964 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 941 k.o. Mećevići. vlasništvo Hadžić Harisa mld. sin Zijada iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1357/1 zv. „Batvica“ oranica 6. klase pov. 249 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 843 k.o. Mećevići. vlasništvo Mujić Jasmina sin Omera iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1357/2 zv. „Batvica“ oranica 6. klase pov. 369 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 883 k.o. Mećevići. vlasništvo El-Abas Abdurahman sin Sulejmana iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1357/3 zv. „Batvica“ oranica 6. klase pov. 339 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 857 k.o. Mećevići. vlasništvo Bukvić Amire kei Remze iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1143 zv. „Batvica“ voćnjak 3. klase pov. 310 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 945 k.o. Mećevići. vlasništvo Mehić Fadila sin Zulfe iz Zavidovića. ul. Zlatnih Ljiljana bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1360 zv. „Batvica“ oranica 6. klase pov. 4796 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 465 k.o. Mećevići. vlasništvo Vakuf Džamija Mećevići. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.
- k.č.1312/4 zv. „Gaj“ voćnjak 3. klase pov. 32 m<sup>2</sup> i k.č. 1282/2 zv. „Bašča“ oranica 6. klase pov. 695 m<sup>2</sup>. upisane u P.L. 315 k.o. Mećevići. suvlasništvo Mujić Zinete kei Bege, Mujić Huse sin Dulage, Mujić Bege sin Huse, Mujić Fikreta sin Huse, Mujić Enesa sin Huse. svi iz Zavidovića. Mećevići bb. Mujić Enese kei Huse iz Čardaka. Bajvati bb. svi sa dijelom 2/14. Mujić Almire mld. kei Briše i Mujić Muhameda mld. sin Briše. oboje iz Zavidovića. ul. N. Fronta. oboje sa dijelom 1/14.
- k.č. 1281 zv. „Kučište“ voćnjak 4. klase pov. 200 m<sup>2</sup>. šuma 5. klase pov. 1051 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 414 k.o. Mećevići. suvlasništvo Softić Hašime kei Mustafe, Softić Ibrahima sin Nezira i Ikanović Sabire kei Nezira. svi iz Zavidovića. Mećevići bb. svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 1319 zv. „Kučište“ kuća zgrada pov. 40 m<sup>2</sup>. dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>. voćnjak 3. klase pov. 816 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 327 k.o. Mećevići. suvlasništvo Mujić Rukije ud. Saliha, Mujić Kasima sin Saliha, Mujić Ševale kei Saliha, Mujić Sabahine kei Saliha, svi iz Zavidovića. Mećevići 21. Mujić Indire kei Saliha. Mujić Mensuda sin Saliha. Mujić Mirsada sin Saliha. Mujić Mirsade kei Saliha, Mujić Aide kei Saliha, Mujić Fatime kei Saliha i Mujić Đulage sin Saliha. svi iz Zavidovića. Mećevići bb. svi sa dijelom 1/11.
- k.č.1317 zv. „Gaj“ kuća zgrada pov. 83 m<sup>2</sup>. dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>. oranica 5. klase pov. 2108 m<sup>2</sup>. upisana u P.L. 986 k.o. Mećevići. vlasništvo Međić Ibri sin Omera iz Zavidovića. Mećevići bb. sa dijelom 1/1.

- k.č.1315 zv. „Gaj“ oranica 5. klase pov. 950 m<sup>2</sup> i k.č. 1316 zv. „Gaj“ oranica 5. klase pov. 1391 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 271 k.o. Mećeveći, vlasništvo Lišić Fehima sin Zaima iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1311 zv. „Gaj“ voćnjak 3. klase pov. 98 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 78 k.o. Mećeveći, vlasništvo Beganović Ramiza sin Asifa iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1310/4 zv. „Gaj“ oranica 7. klase pov. 70 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 128 k.o. Mećeveći, vlasništvo Čamdžić Šefika sin Huseina iz Zavidovića, Mećeveći 56, sa dijelom 1/1.
- k.č.1310/1 zv. „Gaj“ oranica 6. klase pov. 3804 m<sup>2</sup>, oranica 7. klase pov. 1620 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 391 k.o. Mećeveći, suvlasništvo Pekmić Jasmine kći Jusufa iz Zavidovića, ul. N. Gaj bb, Suljičić Fadile kći Jusufa iz Zavidovića, ul. Mehmeda Spahe bb i Pekmić Jasminka sin Jusufa iz Zavidovića, Krivajska 17, svi sa dijelom 1/3.
- k.č.1310/2 zv. „Gaj“ oranica 6. klase pov. 220 m<sup>2</sup> i k.č. 1309/1 zv. „Gaj“ šuma 4. klase pov. 1107 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 72 k.o. Mećeveći, vlasništvo Beganović Hazima sin Asifa iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1308 zv. „Bašča“ u grabu“ voćnjak 3. klase pov. 1841 m<sup>2</sup>, k.č. 1536 zv. „Bašča“ oranica 5. klase pov. 721 m<sup>2</sup>, k.č. 1503/1 zv. „Kamen“ oranica 6. klase pov. 110 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 431 k.o. Mećeveći, suvlasništvo Šabanović Hase sin Sinana iz Zavidovića, Grab bb, Šabanović Ramiza sin Sinana iz Zavidovića, Grab 8, Imamović Ramke kći Sinana, Imamović Nele kći Sinana, obje iz Pašin Konaka, Pašin Konak bb, Gaši Zile r. Šabanović kći Sinana iz Zavidovića, Dolina bb, svi sa dijelom 1/5.
- k.č.1534 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 35 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 446 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 952 k.o. Mećeveći, vlasništvo Pašić Zijada sin Mustafe iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1533 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 20 m<sup>2</sup>, pašnjak 3.klase pov. 80 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 460 k.o. Mećeveći, vlasništvo Šabić Vejsila sin Emina iz Zavidovića, Grab 2, sa dijelom 1/1.
- k.č.135 zv. „Sjelina“ oranica 6. klase pov. 5583 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 276 k.o. Mećeveći, vlasništvo Mačak Hanume sin Mustafe iz Zavidovića, Br. Kosorića 25, sa dijelom 1/1.
- k.č.1516 zv. „Staro Dvorište“ oranica 5. klase pov. 319 m<sup>2</sup>, voćnjak 3.klase pov. 220 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 460 k.o. Mećeveći, vlasništvo Šabić Vejsila sin Emina iz Zavidovića, Grab 2, sa dijelom 1/1.
- k.č.1517/1 zv. „Ušjela“ livada 4. klase pov. 3581 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 574 k.o. Mećeveći, vlasništvo Aljaković Ajiše r. Ikanović iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1527 zv. „Bašča“ oranica 6. klase pov. 449 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 216 k.o. Mećeveći, vlasništvo Ikanović Rame sin Mehmeda iz Zavidovića, Grab 12, sa dijelom 1/1.
- k.č.1537 zv. „Kućište“ kuća zgrada pov. 42 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 4. klase pov. 4137 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 875 k.o. Mećeveći, vlasništvo Salkić Hasije kći Asifa iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1512 zv. „Vrto“ voćnjak 3.klase pov. 550 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 430 k.o. Mećeveći, vlasništvo Šabanović Ramiza sin Sinana iz Zavidovića, Grab 8, sa dijelom 1/1.
- k.č.1553 zv. „Šabića njiva“ kuća zgrada pov. 72 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 5. klase pov. 962 m<sup>2</sup>, oranica 6.klase pov. 1191 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 425 k.o. Mećeveći, vlasništvo Šabanović Hase sin Sinana iz Zavidovića, Grab bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1555 zv. „Šabića njiva“ voćnjak 3.klase pov. 1922 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 427 k.o. Mećeveći, vlasništvo Šabanović Jusufa sin Ibrahima iz Zavidovića, Grab 9, sa dijelom 1/1.
- k.č.1507 zv. „Duga njiva“ oranica 6.klase pov. 689 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 476 k.o. Mećeveći, vlasništvo Ikanović Hazima sin Emina iz Zavidovića, Mećeveći bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1506 zv. „Ječmišće“ oranica 6.klase pov. 2395 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 992 k.o. Mećeveći, vlasništvo Hodžić Hadžije kći Adema iz Zavidovića, Rujnica bb, sa dijelom 1/1.

- k.č.1484 zv. „Šabića njiva“ oranica 6.klase pov. 1934 m2, šuma 4.klase pov. 288 m2, upisana u P.L. 590 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Azema sin Adema iz Zavidovića, Grab bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1557 zv. „Dvorište“ kuća zgrada pov. 64 m2, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3.klase pov. 1260 m2, k.č. 1483 zv. „Šabića njiva“ oranica 6. klase pov. 996 m2, k.č. 1481 zv. „Šabića njiva“ voćnjak 4. klase pov. 2212 m2, upisane u P.L. 220 k.o. Mećevići, suvlasništvo Avdić Halila sin Zaima, Avdić Muje sin Zaima, oba iz Zavidovića, Mećevići bb, Avdić Ibrahima sin Zaima iz Zavidovića, N.Gaj bb, Hasić Semire kei Zaima iz Kovača, Mustajbašići bb, svi sa dijelom 18/720, Čahtarević Adnane kei Asima, Čahtarević Edina sin Asima, oboje iz Zavidovića, ul. Gazija bb, oboje sa dijelom 9/720, Ikanović Hasana sin Sulejmana iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, Ikanović Safeta sin Sulejmana iz Zavidovića, Grab 22, Bošnjaković Fatke kei Sulejmana iz Hajderovića, Junuzovići 7, Ikanović Hašima sin Sulejmana, Mujkić Rabije kei Sulejmana, oboje iz Zavidovića, Mećevići bb, svi sa dijelom 90/720, Ikanović Alije sin Sulejmana iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 100/720 i Mahovac Sale kei Sulejmana iz Čardaka, Gostović bb, sa dijelom 80/720.
- k.č.1558 zv. „Dvorište“ oranica 6.klase pov. 932 m2, upisana u P.L. 607 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Alije sin Sulejmana iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1559 zv. „Šabića njiva“ oranica 6.klase pov. 1678 m2, upisana u P.L. 213 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Mehe sin Emina iz Zavidovića, Grab 8A, sa dijelom 1/1.
- k.č.1470 zv. „Malić“ oranica 6. klase pov. 2329 m2, šuma 4.klase pov. 730 m2, k.č.1562 zv. „Krčevina“ šuma 5. klase pov. 2526 m2, k.č. 1672 zv. „Krčevina“ voćnjak 4. klase pov. 8399 m2, upisane u P.L. 216 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Rame sin Mehmeda iz Zavidovića, Grab 12, sa dijelom 1/1.
- k.č.1468 zv. „Sječa“ kuća zgrada pov. 43 m2, dvorište pov. 500 m2, pašnjak 4.klase pov. 692 m2, šuma 4. klase pov. 1007 m2, upisana u P.L. 783 k.o. Mećevići, vlasništvo Omerović Esada sin Saliha iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1466/3 zv. „Sječa“ oranica 6. klase pov. 1540 m2, upisana u P.L. 642 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Muje sin Rame iz Hajderovića, Junuzovići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1466/2 zv. „Sječa“ kuća zgrada pov. 66 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5.klase pov. 874 m2, upisana u P.L. 483 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Kasima sin Rame iz Zavidovića, Grab bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1680/2 zv. „Kućara“ oranica 5. klase pov. 4620 m2, upisana u P.L. 616 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Enesa sin Hasana iz Zavidovića, Mećevići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č.1678 zv. „Kućara“ kuća zgrada pov. 148 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5.klase pov. 791 m2, oranica 6. klase pov. 387 m2, upisana u P.L. 219 k.o. Mećevići, vlasništvo Ikanović Sinana sin Hasana iz Zavidovića, Grab 16, sa dijelom 1/1.
- k.č.1049/3 zv. „Zabašča“ šuma 5. klase pov. 1140 m2, upisana u P.L. 133 k.o. Mećevići, vlasništvo DRSV IP „Krivaja“ DD Zavidovići, ul. Radnička 1, sa dijelom 1/1.

## II

Utvrđuje se da je Općina Zavidovići korisnik nepotpune eksproprijacije zemljišta za izgradnju javne rasvjetе na lokalitetu «Gornji Mećevići» u MZ “Mećevići” .

## O b r a z l o ž e n j e

### Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

**Razlozi donošenja:**

Općinski pravobranilac Zavidovići u ime općine Zavidovići kao korisnika eksproprijacije podnio je Općinskom vijeću Zavidovići, prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu «Gornji Mećevići» u MZ «Mećevići», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete na nekretninama bliže označenim u tački I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvod iz projektno- tehničke dokumentacije,
- urbanistička saglasnost broj UTU-06.20-23-8835/09 od 14.12.2009. godine
- izvode iz posjedovnih listova

Razmatrajući prijedlog i priložene dokaze u spisu, a imajući u vidu činjenicu da se radi o objektu koji je od javnog interesa za mještane mjesne zajednice «Mećevići» i općinu Zavidovići, kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

- 174 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-1086/10

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## ODLUKU

### I

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja javne rasvjete na lokalitetu mjesne zajednice «Krivaja» u dužini cca 1780 m, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete, u korist Općine Zavidovići, na nekretninama označenim kako slijedi:

- k.č. 89/3 zv. „Stanica Krivaja“ dvorište pov. 495 m<sup>2</sup>, k.č. 89/1 zv. „Stanica Krivaja“ kuća zgrada pov. 97 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 1079 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 52 k.o. Donja Svinjašnjica, vlasništvo PPTU „Alfa-M“ d.o.o. Zavidovići, Krivaja bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 89/2 zv. „Stanica Krivaja“ dvorište pov. 700 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 233 k.o. Donja Svinjašnjica, vlasništvo Odbora Islamske Zajednice, sa dijelom 1/1.
- k.č. 81 zv. „Palučak“ kuća zgrada pov. 49 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 1051 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 125 k.o. Donja Svinjašnjica, vlasništvo Keserović Hazima sin Alije iz Hajderovića, Keseri 24, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2142/2 zv. „Strana“ pašnjak 5. klase pov. 1232 m<sup>2</sup>, k.č. 2142/1 zv. „Strana“ kuća zgrada pov. 61 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 311 m<sup>2</sup>, k.č. 2143/2 zv. „Strana“ oranica 5.klase pov. 971 m<sup>2</sup>, k.č. 2144 zv. „Strana“ oranica 7.klase pov. 2167 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 272 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Nazifa sin Bege iz Hajderovića, Keseri 138, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2143/1 zv. „Strana“ kuća zgrada pov. 72 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 5. klase pov. 863 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 651 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Zlatije kei Hasana iz Hajderovića bb, Herić Mirsade kei Asifa iz Banovića, Branilaca grada 76, Saletović Merime kei Asifa iz Vozuće, Smailbašići bb, Keserović Mirele mld, kei Asifa i Keserović Džemke mld, kei Asifa, obje iz Hajderovića, Keseri bb, svi sa dijelom 1/5.
- k.č. 2146 zv. „Strane“ pašnjak 4. klase pov. 1053 m<sup>2</sup>, k.č. 2215 zv. „Strane“ oranica 5. klase pov. 2490 m<sup>2</sup>, šuma 5.klase pov. 809 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 276 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Ferida sin Rame, Keserović Ramiza sin Rame, Keserović Rešida sin Rame, svi iz Kovača, Krivaja bb, svi sa dijelom 45/180, Keserović Jasmina sin Šaćira, Keserović Nedžada sin Šaćira i Keserović Emira mld, sin Šaćira, svi iz Kovača, Krivaja bb, svi sa dijelom 15/180.
- k.č. 2152/1 zv. „Strana“ oranica 8. klase pov. 2823 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 250 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Fajke r. Pašić kei Ibri iz Hajderovića, Keseri 6, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2229 zv. „Kod pruge“ oranica 4. klase pov. 578 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 83 k.o. Hajdarevići, kao DRSV IP „Krivaja“ dd Zavidovići, ul. Radnička 1, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2228 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 114 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 1417 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 284 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Salih sin Šaćira iz Hajderovića, Keseri 138, sa dijelom 1/1.



- k.č. 2227 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 151 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 1459 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 256 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Hedina sin Husejna iz Zavidovića, ul. N. Gaj lam. II. Keserović Hajrije kei Mehmeda iz Kovača, Krivaja 134 i Mujić Hidaete kei Husejna iz Zavidovića, Mečevići bb, svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 2226/2 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 1294 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 789 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Šefika sin Ibrišima iz Hajderovića, Keseri 110, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2226/1 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 1354 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 788 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Amira sin Ibrišima iz Hajderovića bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2225/4 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 683 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 892 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Ramiza sin Ibrahima iz Hajderovića 135, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2225/1 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 633 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 891 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Ibrahima sin Ibrahima iz Hajderovića 135, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2225/3 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 56 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 1089 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 258 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Ibrahima sin Huse iz Hajderovića, Keseri 133, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2225/2 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 93 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 827 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 743 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Eniza sin Ibrahima iz Hajderovića, Keseri bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2224 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 72 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 1539 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 268 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Nusreta sin Muje iz Kovača, Krivaja bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2223 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 88 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 3017 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 288 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Mehe sin Šaćira iz Hajderovića, Keseri 130, sa dijelom 3/6. Keserović Saliha sin Šaćira iz Hajderovića, Keseri 33, Keserović Mevle ud. Šaćira iz Hajderovića, Keseri bb i Keserović Hedina sin Husejna iz Zavidovića, ul. N. Gaj lam. II, svi sa dijelom 1/6.
- k.č. 2222 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 807 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 789 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Šefika sin Ibrišima iz Hajderovića, Keseri 110, sa dijelom 1/1.
- k.č. 3061/1 zv. „Krčevina“ šuma 4. klase pov. 900 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 311 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Humkić Paše r. Kuljanović kei Muharema iz Hajderovića, Livade bb, Kuljanović Alije sin Muharema iz Kovača, Brezik bb, Kuljanović Omera sin Muharema iz Hajderovića, Hum bb, Tursić Zlatke kei Muharema iz Zavidovića, Podubravlje bb i Kuljanović Edina mld. sin Azema iz Kovača, Hum bb, svi sa dijelom 1/5.
- k.č. 3370/4 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 98 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 3280 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 283 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Asima sin Saliha iz Hajderovića, Hajderovići bb, Keserović Muhameda sin Saliha iz Hajderovića, Keseri bb, Keserović Fatime kei Saliha iz Krivaje, Krivaja bb, Kurtalić Refike kei Saliha iz Kovača, Krivaja bb, Osmić Šefike kei Saliha iz Kovača, Krivaja bb, Muharemović Naze kei Uzeira iz Hajderovića, Laz 9, svi sa dijelom 3/21, Keserović Sabahudina mld. sin Hamdin, Keserović Selmedina mld. sin Hamdin, Keserović Ismaila mld. sin Hamdin, svi iz Krivaje bb, svi sa dijelom 1/21.
- k.č. 3370/2 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 1985 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 705 k.o. Hajdarevići, suvlasništvo Keserović Behije kei Mustafe, Keserović Sabahudina mld. sin Hamdin, Keserović Selmedina mld. sin Hamdin, Keserović Ismail mld. sin Hamdin, svi iz Krivaje bb, svi sa dijelom 1/4.
- k.č. 3370/1 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 1439 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 400 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 266 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Muhameda sin Saliha iz Hajderovića, Keseri bb, sa dijelom 1/1.

- 176 -

- k.č. 3370/3 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 1601 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 830 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 704 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Asima sin Saliha iz Hajderovića sa dijelom 1/1.
- k.č. 3371/4 zv. „Bara donja“ livada 3. klase pov. 282 m<sup>2</sup>, k.č. 3371/3 zv. „Bara donja“ livada 3. klase pov. 372 m<sup>2</sup>, k.č. 3371/2 zv. „Bara donja“ livada 3. klase pov. 704 m<sup>2</sup>, k.č. 3371/1 zv. „Bara donja“ livada 3. klase pov. 725 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 552 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Parlić Rasima sin Ahmeta iz Hajderovića, Borik 17. sa dijelom 1/1.
- k.č. 3376/1 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 25 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 694 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 989 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 3 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Aličić Rifeta sin Rame iz Hajderovića, Keseri bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 3376/2 zv. „Bara“ oranica 4. klase pov. 1396 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 333 m<sup>2</sup>, k.č. 3403/1 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 774 m<sup>2</sup>, k.č. 3403/3 zv. „Bara“ oranica 3. klase pov. 94 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 433 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Bjelić Sejada sin Rame iz Hajderovića bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 3376/3 zv. „Bara“ oranica 6. klase pov. 553 m<sup>2</sup>, k.č. 3377/2 zv. „Bara“ livada 3. klase pov. 237 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 1039 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Bjelić Fuada sin Sejada iz Kovača, Krivaja bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 3404 zv. „Bara“ pašnjak 2. klase pov. 475 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 742 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Kurtalić Muradića sin Huse iz Hajderovića bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 3403/2 zv. „Bara“ pristupni put pov. 89 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1004 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Keserović Senada sin Zaima iz Kovača, Krivaja 107. sa dijelom 1/1.
- k.č. 3372/4 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 13 m<sup>2</sup>, oranica 3. klase pov. 488 m<sup>2</sup>, oranica 5. klase pov. 412 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 552 k.o. Hajdarevići, vlasništvo Parlić Rasima sin Ahmeta iz Hajderovića, Borik 17. sa dijelom 1/1.

## II

Utvrđuje se da je Općina Zavidovići korisnik nepotpune eksproprijacije zemljišta za izgradnju javne rasvjete u MZ »Krivaja«.

## Obrazloženje

### Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

### Razlozi donošenja:

Općinski pravobranilac Zavidovići u ime općine Zavidovići kao korisnika eksproprijacije, podnio je Općinskom vijeću Zavidovići, prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ »Krivaja« koja prema urbanističkoj saglasnosti obuhvata dvije linije: linija I «Uz glavnu saobraćajnicu ceste Zavidovići- Olovo i javni i nekategorisani put prema naselju Laz» i linija II «Pravac prema naselju Keseri, pravac uz potok Biotić i pravac prema Vožućoj», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti postavljanja stubova i nadzemnog kabla za razvod javne rasvjete na nekretninama bliže označenim u tački I ove odluke.

- 177 -

- Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:
- izvod iz projektno- tehničke dokumentacije,
  - urbanistička saglasnost
  - izvode iz posjedovnih listova

Razmatrajući prijedlog i priložene dokaze u spisu, a imajući u vidu činjenicu da se radi o objektu koji je od javnog interesa za mještane MZ «Krivaja» i općinu Zavidovići, kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

ing. Radosav Petrović, s.r.

(M.P.)

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-791/10

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a 08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Garaža»- TS «Filter stanica», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji-ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na dijelovima nekretnina označenih kako slijedi:

- k.č. 75/1 zv. „Glavica“ šuma 4. kase pov. 1005 m<sup>2</sup>, k.č. 75/2 zv. „Glavica“ šuma 4. klase pov. 450 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 607 k.o. Potkleče, vlasništvo Joldić Fahrrije sin Mustafe iz Zavidovića, ul. Gajska bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 77/1 zv. „Glavica“ oranica 6. kase pov. 981 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 965 k.o. Potkleče, vlasništvo Herić Zehre kei Ibrahima iz Zavidovića, ul. Gajska bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1523 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 75 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 5.klase pov. 215 m<sup>2</sup>, k.č. 1524/4 zv. „Bara“ oranica 6.klase pov. 181 m<sup>2</sup>, k.č. 1524/2 zv. „Bara“ oranica 8.klase pov. 693 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 509 k.o. Zavidovići, suvlasništvo Karajbić Mirsada sin Sabita iz Zavidovića, ul. Zlatnih ljljljana bb, sa dijelom 4/20, Karajbić Rifata sin Sabita iz Zavidovića, ul. Zlatnih ljljljana bb, sa dijelom 4/20, Karajbić Dževada sin Sabita iz Zavidovića, ul. Zlatnih ljljljana bb, sa dijelom 8/20, Karajbić Envera sin Sabita iz Zavidovića, ul. Zlatnih ljljljana 55, sa dijelom 4/20.
- k.č. 1524/1 zv. „Bara“ kuća zgrada pov. 77 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 20 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1562 k.o. Zavidovići, vlasništvo Karajbić Envera sin Sabita iz Zavidovića, ul. Zlatnih ljljljana 55, sa dijelom 1/1.
- k.č. 77/2 zv. „Glavica“ oranica 6. kase pov. 946 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 966 k.o. Potkleče, vlasništvo Herić Zumre kei Adema iz Zavidovića, ul. Gajska bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 79/2 zv. „Crnica“ oranica 6. kase pov. 643 m<sup>2</sup>, k.č. 80/2 zv. „Crnica“ pašnjak 3. klase pov. 300 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 965 k.o. Potkleče, vlasništvo Sinanović Rifeta sin Omera iz Zavidovića, ul. Gajska 73, sa dijelom 1/1.
- k.č. 119 zv. „Nadgaj“ kuća zgrada pov. 19 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 5. klase pov. 1980 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 309 k.o. Potkleče, vlasništvo Šabanović Huse sin Ibrahima, Podkleče 13, sa dijelom 1/1.
- k.č. 113 zv. „Nadgajevi“ kuća zgrada pov. 56 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 543 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 451 k.o. Potkleče, vlasništvo Mahalbašića Ismeta sin Saliha iz Zavidovića, Podkleče bb, sa dijelom 1/1.

- 179 -

## II

Utvrđuje se da je JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Garaža»- TS «Filter stanica».

### **O b r a z l o ž e n j e**

#### **Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

#### **Razlozi donošenja:**

Svojim prijedlog od 18.02.2010. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica zatražilo je utvrđivanje javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Garaža»- TS «Filter stanica», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije na dijelovima nekretnina bliže označenih u članu I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvode iz posjedovnih listova
- rješenje o urbanističkoj saglasnosti
- dokaz o uplati administrativne takse

Imajući u vidu značaj izgradnje pomenutog objekta sa aspekta kvalitetnijeg i sigurnijeg snadbijevanja električnom energijom stanovništva na predmetnom području, priložene dokaze u spisu kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

- 180 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-792/10

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## **O D L U K U**

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja trase 10(20) kV podzemnog kabla za vezu TS 110/35/10 kV «Zavidovići»- 10 (20) kV DV «Dubravica III», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na dijelovima nekretnina označenih kako slijedi:

- k.č. 2679/8 zv. „Selište“ šuma 5. klase pov. 619 m<sup>2</sup>, k.č. 2679/1 zv. „Selište“ pov. 2688 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 1028 k.o. Alići, vlasništvo Slišković Zore keći Tade iz Zavidovića, Biljačić bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2677 zv. „Potok-Biljačić“ potok pov. 505 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 91 k.o. Alići, kao DRSV Vode, sa dijelom 1/1.
- k.č. 2678/2 zv. „Kosica“ pašnjak 4. klase pov. 960 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1148 k.o. Alići, suvlasništvo Slišković Marije keći Mate, mld. Slišković Željke keći Nike i mld. Slišković Blaženke keći Nike, svi iz Ozimica, Brankovići bb, dijelom 1/3.

## **II**

Utvrđuje se da je JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla za vezu TS 110/35/10 kV «Zavidovići»- 10 (20) kV DV «Dubravica III».

## **O b r a z l o ž e n j e**

### **Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

**Razlozi donošenja:**

Svojim prijedlog od 18.02.2010. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica zatražilo je utvrđivanje javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla za vezu TS 110/35/10 kV «Zavidovići- 10 (20) kV DV «Dubravica III», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije na dijelovima nekretnina bliže označenih u članu I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvode iz posjedovnih listova
- rješenje o urbanističkoj saglasnosti
- dokaz o uplati administrativne takse

Imajući u vidu značaj izgradnje pomenutog objekta sa aspekta kvalitetnijeg i sigurnijeg snadbijevanja električnom energijom stanovništva na predmetnom području, priložene dokaze u spisu kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-793/10

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Filter stanica»- TS «Potkleče», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji-ustanovljenju prava služnosti - prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na dijelovima nekretnina označenih kako slijedi:

- k.č.155/1 zv. „Grabe“, kuća zgrada pov. 89 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 5. klase pov. 1593 m2, upisana u P.L. 113 k.o. Potkleče, vlasništvo Husanović Ismeta sin Hasana iz Zavidovića, Potkleče 18. sa dijelom 1/1.
- k.č. 156/1 zv. „Grabe“, oranica 5. klase pov. 345 m2, upisana u P.L. 595 k.o. Potkleče, vlasništvo Husanović Ismeta sin Ismeta iz Zavidovića, Potkleče bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 156/2 zv. „Grabe“, oranica 5. klase pov. 295 m2, upisana u P.L. 1201 k.o. Potkleče, vlasništvo Husanović Kemala sin Ismeta iz Zavidovića, Potkleče bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 152/2 zv. „Grabe“, kuća zgrada pov. 92 m2, dvorište pov. 500 m2, livada 3. klase pov. 408 m2, upisana u P.L. 353 k.o. Potkleče, vlasništvo Husanović Fahre sin Smaje iz Zavidovića, Mahoje -Potok bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 152/1 zv. „Grabe“, livada 3. klase pov. 1274 m2, upisana u P.L. 353 k.o. Potkleče, vlasništvo Mulahusić Fahre sin Smaje iz Zavidovića, Mahoje- Potok bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 527 zv. „Dolovi“, oranica 7. klase pov. 2480 m2, livada 5. klase pov. 450 m2, k.č. 530-1 zv. „Dolovi“, kuća-zgrada pov. 16 m2, oranica 6. klase pov. 1253 m2, voćnjak 3. klase pov. 294 m2, upisane u P.L. 491 k.o. Potkleče, vlasništvo Husanović Mihreta sin Zaima iz Zavidovića, Potkleče bb. sa dijelom 1/1.
- k.č 532 zv. „Mekuljača“, voćnjak 3. klase pov. 3529 m2, upisana u P.L. 254 k.o. Potkleče, suvlasništvo Polić Ismeta sin Mustafe iz Zavidovića, Zlatnih ljljana bb. Polić Rasima sin Mustafe iz Zavidovića, Potkleče 61 i Kadić Fatime kći Mustafe iz Zavidovića, Potkleče bb. svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 554 zv. „Mekuljača“, oranica 5. klase pov. 813 m2, oranica 6. klase pov. 1793 m2, upisana u P.L. 1172 k.o. Potkleče, vlasništvo Polić Sabire kći Mustafe iz Zavidovića, Potkleče bb. sa dijelom 1/1.
- k.č. 557 zv. „Mekuljača“, voćnjak 2. klase pov. 732 m2, upisana u P.L. 877 k.o. Potkleče, vlasništvo Čosić Ferida sin Mehmeda iz Zavidovića, Podkleče bb, sa dijelom 1/1.



- 183 -

- k.č. 464 zv. „Mekuljača“, kuća zgrada pov. 63 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 4. klase pov. 229 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 205 k.o. Potkleče, vlasništvo Mehić Hašima sin Mustafe iz Zavidovića, Potkleče 74, sa dijelom 1/1.
- k.č. 462 zv. „Bašča“, kuća i zgrada pov. 75 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, voćnjak 2. klase pov. 828 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 1110 k.o. Potkleče, vlasništvo Gradinović Sanela sin Džafera iz Zavidovića, Potkleče bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 498/3 zv. „Groblje“, prilazni put pov. 325 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 496 k.o. Potkleče, kao DRSV MZ „Klek“, sa dijelom 1/1.

## II

Utvrđuje se da je JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Filter stanica»- TS «Potkleče».

## O b r a z l o ž e n j e

### Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

### Razlozi donošenja:

Svojim prijedlog od 18.02.2010. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica zatražilo je utvrđivanje javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS «Filter stanica»- TS «Potkleče», te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije na dijelovima nekretnina bliže označenih u članu I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvode iz posjedovnih listova
- rješenje o urbanističkoj saglasnosti
- dokaz o uplati administrativne takse

Imajući u vidu značaj izgradnje pomenutog objekta sa aspekta kvalitetnijeg i sigurnijeg snadbijevanja električnom energijom stanovništva na predmetnom području, priložene dokaze u spisu kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-794/10

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5 a/08), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

## ODLUKU

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja trase 10(20) kV podzemnog kabla TS "Dolovi"- TS "Lovnica-Dabići" u mjestu Donja Lovnica, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na dijelovima nekretnina označenih kako slijedi:

- k.č. 766/3 zv. «Dolovi» šuma 4. klase pov. 53 m2, k.č. 812 zv. «Palandjur» pašnjak 3. klase pov. 2728 m2, k.č. 818 zv. «Donja Lovnica» šuma 3. klase pov. 33409 m2 i k.č. 872/1 zv. «Stankovići» šuma 3. klase pov. 6685 m2, upisane u P.L. 210 k.o. Donja Lovnica, kao DRSV IP «Krivaja» dd Zavidovići, sa dijelom 1/1.
- k.č. 769/1 zv. «Dolovi» oranica 5. klase pov. 3755 m2, oranica 6. klase pov. 4784 m2 i k.č. 676 zv. «Dolovi» kuća-zgrada pov. 102 m2, dvorište pov. 500 m2, pašnjak 3. klase pov. 875 m2, upisane u P.L. 296 k.o. Donja Lovnica, suvlasništvo Hodžić Nisveta sin Omera iz Zavidovića, Donja lovnic bb sa dijelom 32/33 i mld. Hodžić Armina sin Fikreta iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 1/33.
- k.č. 769/2 zv. «Dolovi» kuća-zgrada pov. 82 m2, dvorište pov. 500 m2, oranica 6. klase pov. 318 m2, upisana u P.L. 784 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Jusupović Memiša sin Nezira iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1126/1 zv. «Rosulje» livada 3. klase pov. 4138 m2, upisana u P.L. 429 k.o. Donja Lovnica, suvlasništvo Petrušić Dragutina sin Dušana iz Zavidovića, Donja Lovnica 73, Petrušić Milenka sin Dušana iz Badovinaca, ul. Ž. Bijuklića 19 i Nenadić Mire kći Dušana iz Badovinaca, Ž. Bijuklića 19, svi sa dijelom 1/3.
- k.č. 772/2 zv. «Dolovi» voćnjak 3. klase pov. 550 m2, upisana u P.L. 812 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Mujanović Ramiza sin Emina iz Zavidovića, Kazići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 773/1 zv. «Dolovi» oranica 6. klase pov. 500 m2 i k.č. 775/1 zv. «Dolovi» oranica 5. klase pov. 2168 m2, oranica 6. klase pov. 1312 m2, upisane u P.L. 295 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Hodžić Mehmeda sin Sulje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 778 zv. «Dolovi» šuma 4. klase pov. 10040 m2, upisana u P.L. 205 k.o. Donja Lovnica, suvlasništvo Dragičević Franje sin Franje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb i Dragičević Josipa sin Franje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 1/2.
- k.č. 813 zv. «Djurića njiva» pašnjak 3. klase pov. 2069 m2, k.č. 814 zv. «Djurića njiva» šuma 5. klase pov. 6686 m2 i k.č. 815 zv. «Djurića njiva» voćnjak 4. klase pov. 1723 m2, voćnjak 5. klase pov. 2454 m2, upisane u P.L. 189 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Dabić Dragutina sin Luke iz Vukosavlja bb, sa dijelom 1/1.

- 185 -

- k.č. 856 zv. «Palandur» oranica 5. klase pov. 5382 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 2770 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 273 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Fejzić Abdulaha sin Avde iz Zavidovića, Bajramovići bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 859 zv. «Palandur» oranica 5. klase pov. 940 m<sup>2</sup> i k.č. 860 zv. «Palandur» oranica 5. klase pov. 2511 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 469 k.o. Donja Lovnica, suvlasništvo Šogolj Azre keći Sulejmana, Šogolj Salihe ud. Derviša, Šogolj Hašima sin Derviša, Šogolj Feriza sin Derviša, Šogolj Ibrahima sin Derviša, Šogolj Bege sin Derviša i Šogolj Devle keći Derviša, svi iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 30/210.
- k.č. 865/1 zv. «Palandur» kuća-zgrada pov. 29 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 500 m<sup>2</sup>, oranica 6. klase pov. 4327 m<sup>2</sup>, k.č. 865/2 zv. «Palandur» voćnjak 3. klase pov. 680 m<sup>2</sup> i k.č. 865/4 zv. «Palandur» voćnjak 3. klase pov. 1280 m<sup>2</sup>, sve upisane u P.L. 1206 k.o. Donja Lovnica, vlasništvo Lozančić Janje keći Franje iz Gojila, Naftaplinska 23, sa dijelom 1/1.
- k.č. 1129 zv. «Rosulje» šuma 6. klase pov. 1137 m<sup>2</sup> i k.č. 1130 zv. «Rosulja» oranica 3. klase pov. 2973 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 911 k.o. Donja Lovnica, suvlasništvo Petrušić Nenada sin Jove i Petrušić Nade keći Jove, oboje iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, sa dijelom 1/2.

## II

Utvrđuje se da je JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju podzemne trase 10(20) kV kabla TS "Dolovi"- TS "Lovnica-Dabići" u mjestu Donja Lovnica.

## O b r a z l o ž e n j e

### Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

### Razlozi donošenja:

Svojim prijedlog od 18.02.2010. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica zatražilo je utvrđivanje javnog interesa za izgradnju podzemne trase 10(20) kV kabla TS "Dolovi"- TS "Lovnica-Dabići" u mjestu Donja Lovnica, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije na dijelovima nekretnina bliže označenih u članu I ove odluke.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvode iz posjedovnih listova
- rješenje o urbanističkoj saglasnosti
- dokaz o uplati administrativne takse

Imajući u vidu značaj izgradnje pomenutog objekta sa aspekta kvalitetnijeg i sigurnijeg snadbijevanja električnom energijom stanovništva na predmetnom području, priložene dokaze u spisu kao i činjenicu da su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju istog, ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

(M.P.)

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
ing. Radosav Petrović, s.r.

- 186 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-9263/09

Dana: 27.02.2010.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 27.02.2010.godine, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07) i člana 25. Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 5/08 i 5/a/08), po prijedlogu za dopunu odluke o utvrđivanju javnog interesa, donosi

## **O D L U K U**

### **o dopuni Odluke broj 01-31-4025/08 od 04.09.2008. godine**

Tačka I Odluke Općinskog vijeća Zavidovići broj 01-31-4025/08 od 04.09.2008. godine («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 9/08), kojom je utvrđen javni interes za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u MZ "Klek" u dužini od cca 2384 m, što obuhvata ulicu "Mehmeda Spahe", naseljena mjesta "Šahmanovac" i "Markovac" sa uključenjem u postojeće kolektore, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi polaganja kanalizacionih cijevi, dopunjuje se novim alinejama kako slijedi:

- k.č. 246/11 zv. "Brezovača", kuća zgrada pov. 48 m<sup>2</sup>, dvorište pov. 267 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 580 k.o. Potkleče, vlasništvo Parić Arifa sin Sulejmana iz Zavidovića, Branilaca Grada bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 275/6 zv. "Brezovača", pašnjak 3. klase pov. 373 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 463 k.o. Potkleče, vlasništvo Džaferović Behudina sin Hamde iz Kovača, Brezik, sa dijelom 1/1.
- k.č. 245/5 zv. "Brezovača", šuma 4. klase pov. 47 m<sup>2</sup>, k.č. 245/4 zv. "Brezovača", šuma 4.klase pov. 20 m<sup>2</sup>, upisane u P.L. 535 k.o. Potkleče, vlasništvo Polić Fuada sin Uzeira iz Zavidovića, Potkleče bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 251/1 zv. "Brezovača", šuma 4. klase pov. 1086 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 350 k.o. Potkleče, vlasništvo Polić Osmana sin Uzeira iz Zavidovića, Potkleče bb, sa dijelom 1/1.
- k.č. 308/2 zv. "Lug", pašnjak 3. klase pov. 860 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 895 k.o. Potkleče, vlasništvo Delić Ejuba sin Muharema iz Zavidovića, ul. Česme, sa dijelom 1/1.

## **O b r a z l o ž e n j e**

### **Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav.4. Zakona o eksproprijaciji koji glasi: «Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.»

**Razlozi donošenja:**

Općinski pravobranilac Zavidovići u ime općine Zavidovići kao korisnika eksproprijacije, podnio je Općinskom vijeću Zavidovići prijedlog za dopunu Odluke Općinskog vijeća Zavidovići broj 01-31-4025/08 od 04.09.2008. godine, kojom je o utvrđen javni interes za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u MZ "Klek" u dužini od cca 2384 m, a što obuhvata ulicu «Mehmeda Spahe», naseljena mjesta "Šahmanovac" i "Markovac", te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji- ustanovljenju prava služnosti prokopavanja kanala radi polaganja kanalizacionih cijevi.

Navedeno traži jer prvobitnim prijedlogom za utvrđivanje javnog interesa nisu bile obuhvaćene nekretnine bliže naznačene u dispozitivu ove odluke, te je bilo neophodno zatražiti dopunu predmetne odluke.

Razmatrajući prijedlog, a imajući u vidu činjenicu da će se izgradnjom fekalne kanalizacione mreže u MZ "Klek" za ulicu «Mehmeda Spahe», naseljena mjesta "Šahmanovac" i "Markovac", riješiti problem fekalne kanalizacije i priložene dokaze u spisu, ocijenjeno da je prijedlog opravdan, te se predlaže usvajanje odluke u predloženom tekstu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

Broj: 01-31-770/10

Dana: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 4. i 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/05 ) i člana 25. Statuta Općine Zavidovići ("Službeni glasnik Općine Zavidovići", broj: 5/08 i 5/a/08), rješavajući po zahtjevu Hodžić Asima sin Omera iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu, Općinsko vijeće Zavidovići je na svojoj 19.sjednici održanoj 27.02.2010.godine, d o n o s i

### **RJEŠENJE**

1. Utvrđuje se u korist Hodžić Asima sin Omera iz Zavidovića, Donja Lovnica bb, uz naknadu, pravo korištenja radi građenja na građevinskom zemljištu označenom sa k.č. 6/84 zv. "Vučjak" livada 1. klase pov. 380 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 821 k.o. Potkleče kao DRSV Općina Zavidovića.

2. U roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, Hodžić Asim je dužan platiti naknadu za zemljište iz tačke 1. ovog rješenja i to:  
- naknadu za dodijeljeno zemljište u iznosu od 4.385.18 KM na račun Općine Zavidovići broj 134030000007385, vrsta prihoda 721230.  
- naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 671.25 KM na račun općine Zavidovići broj 134030000007385, vrsta prihoda 722433.

3. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja i plaćanja naknada iz tačke 2. ovog rješenja, u zemljišnim i drugim javnim knjigama, izvršit će se uknjižba prava korištenja radi građenja na nekretnini iz tačke 1. ovog rješenja u korist Hodžić Asima sa dijelom 1/1.

4. Po uplanjenju objekta na zemljištu označenom u tački 1. dispozitiva ovog rješenja, u katastarskoj i zemljišno knjižnoj evidenciji, brisat će se upisi iz tačke 3. ovog rješenja i na zemljištu i objektu će se upisati pravo vlasništva u korist Hodžić Asima iz Zavidovića sa dijelom 1/1.

### **Obrazloženje**

Hodžić Asim iz Zavidovića podnio je zahtjev Općinskom vijeću Zavidovići, da se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist na parceli označenoj sa k.č. 6/84 zv. "Vučjak" livada 1. klase pov. 380 m<sup>2</sup>, upisana u P.L. 821 k.o. Potkleče kao DRSV Općina Zavidovića, kao graditelja zgrade na tom zemljištu.

U zahtjevu je istakao da mu je predmetna parcela označena sa k.č. 6/84 bila dodijeljena na korištenje radi građenja stambenog objekta od strane Općinskog vijeća Zavidovići rješenjem broj 01-31-2468//01 od 24.07.2001. godine, ali da zbog nedostatka novčanih sredstava nije mogao na vrijeme početi građenje odnosno da je propustio zakonski rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje iz kojeg razloga je dobio rješenje o gubitku prava korištenja zemljišta radi građenja. Nadalje je istakao da je ipak u međuvremenu izgradio porodičnu stambenu zgradu na navedenoj parceli, te da je podnio zahtjev za legalizaciju nedležnoj komisiji.

Na osnovu navedenog traži da mu se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva na zemljištu u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja, a za što je spreman platiti i zakonom propisane naknade.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u katastarski operat, uvidaj na licu mjesta, pribavljeno Mišljenje Odsjeka za urbanizam i geodetske poslove broj 06-23-550 od 06.05.2009. godine i 27.10.2009. godine, te je utvrđeno sljedeće:

- da je podnosiocu zahtjeva rješenjem Općinskog vijeća broj 01-31-2468 od 24.07.2001. godine bilo dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno sa k.č. 6/84 k.o. Potkleče, na korištenje radi građenja porodične stambene zgrade i to bez naknade,
- da je tačkom 3. navedenog rješenja o dodjeli bilo utvrđeno da imenovani gubi pravo korištenja radi građenja ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli ne podnese zahtjev za odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od 3 godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini (stavljanje zgrade pod krov i sl.),
- da podnosilac zahtjeva nije u određenom roku zatražio odobrenje za građenje, a kako se radilo o prekluzivnom zakonskom roku to je nadležna Služba za upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma Hodžić Asimu utvrdila gubitak prava korištenja radi građenja rješenjem broj 06-31-1299 od 23.08.2007. godine, na osnovu kojeg je predmetno zemljište ponovo upisano na općinu Zavidovići,
- da je podnosilac zahtjeva u međuvremenu izgradio stambeni objekat do prve nadzemne stropne konstrukcije koji se zbog ranije utvrđenog gubitka prava korištenja radi građenja smatra objektom izgrađenim bez prava korištenja radi građenja odnosno bespravnim objektom.

Iz pribavljenog mišljenja Službe za upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma – Odsjek za urbanizam i geodetske poslove broj 06-23-550 od 06.05.2009. godine i 27.10.2009. godine proizilazi da je podnosilac zahtjeva podnio i zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene građevine, te da je povodom istog utvrđeno da se za izvršenu izgradnju stambenog objekta na predmetnom zemljištu može naknadno izdati odobrenje za građenje i da se na predmetni zahtjev može primijeniti član 61. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH. Takođe iz mišljenja proizilazi da je izgradnjom objekta zemljište privedeno konačnoj namjeni prema usvojenom regulacionom planu prostorne cjeline naselja "Vučjak".

Obzirom da objekat nije dovršen, odnosno da je izgrađen je do prve nadzemne stropne konstrukcije, to je u smislu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu ocijenjeno da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za utvrđivanje prava korištenja radi građenja u korist podnosioca zahtjeva, a po izgradnji i uplanjenju objekta i uslovi za utvrđivanje prava vlasništva na objektu i zemljištu.

Naime, odredbom člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu propisano je da je općinsko vijeće dužno utvrditi pravo vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojim je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta, a za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje.

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknade iz tačke 2. ovog rješenja i to naknadu za dodijeljeno zemljište kojom su obuhvaćene naknada ranijem vlasniku i naknada za prirodne pogodnosti –renta kao i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, utvrđene su u skladu sa članom 63. i 64. Zakona o građevinskom zemljištu, a na osnovu podataka sadržanih u Mišljenju Odsjeka za urbanizam i geodetske poslove broj 06-23-550 od 06.05.2009. godine i 27.10.2009. godine i Zapisnika Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina broj 329/09 od 17.11.2009. godine.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja se ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 9. i člana 80. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/04), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 20/07), člana 25. Statuta Općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići» broj 5/08), Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2010. godinu («Službeni glasnik općine Zavidovići» broj 11/09) i odluka školskih odbora srednjih škola, Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj 27.02.2010. godine, donijelo je

**P L A N**

upisa učenika u prvi razred srednjih škola  
općine Zavidovići za školsku 2010/2011. godinu

**I**

U prvi razred srednjih škola u školskoj 2010/2011. godini upisat će se sljedeći broj odjeljenja i učenika:

**I - GIMNAZIJA »RIZAH ODŽEČKIĆ«**

1. Gimnazija »Rizah Odžečkić« .....	6 odjeljenja sa po 28 učenika
<b>UKUPNO</b> .....	6 odjeljenja sa 168 učenika

**II - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA**

1. Drvoprerađivačka struka	
- tehničar finalne obrade drveta .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
2. Ekonomska struka	
- ekonomski tehničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
3. Elektrotehnička struka	
- elektrotehničar računarske tehnike i automatike .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
4. Gradjevinska struka	
- gradjevinski tehničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
5. Mašinska struka	
- mašinski tehničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
6. Šumarska struka	
- šumarski tehničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
7. Poljoprivredna struka	
- poljoprivredni tehničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika ili Šumarska struka
- šumarski tehničar smijer hortikultura .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
<b>UKUPNO</b> .....	7 odjeljenja sa 196 učenika



**III - SREDNJA STRUČNA ŠKOLA**

1. Frizer - vasuljar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
2. Predavač-trgovac .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
3. Krojač .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
4. Kuhar.....	1 odjeljenje sa 28 učenika
5. Elektroinstalater .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
6. Automehaničar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
7. Zavarivač .....	1/2 odjeljenje sa 14 učenika
- Zavarivarč – bravar.....	1/2 odjeljenje sa 14 učenika
8. Instalater centranog grijanja.....	1/2 odjeljenje sa 14 učenika
- Rukovaoc građevinskih i pretovarnih mašina .....	1/2 odjeljenje sa 14 učenika
9. Stolar .....	1 odjeljenje sa 28 učenika
<b><u>UKUPNO:</u></b> .....	9 odjeljenja sa 252 učenika

OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-38-806/10  
Dana, 27.02.2010.godine

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

- 192 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

Broj: 01-14-765/10

Datum: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 91. i 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 12/2008). Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici od 27.02.2010. godine, razmatralo je Prijedlog projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići, pa nakon rasprave donijelo

## ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići prihvata Prijedlog projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići.

2. Sastavni dio ovog zaključka je Prijedlog projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići.

3. Zaključak stupa na snagu odmah, a o realizaciji zaključka i Prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići, starat će se nadležna Služba.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing. Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-14-765/10  
Datum: 27.02.2010.godine

## **PRIJEDLOG PROJEKATA**

# **ZA UVRŠTAVANJE U PLAN REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PUTNE INFRASTRUKTURE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU ZA OPĆINU ZAVIDOVIĆI**

Na osnovu akta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona br. 12-27-1872/10 od 22.01.2010. godine, Općina Zavidovići dostavlja Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do kantona prijedloge projekata za Plan rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, mostova, raskrsnica i gradskih ulica Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu.

Po pitanju ispunjavanja postavljenih zahtjeva od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, predloženi projekti ispunjavaju uvjete koji su traženi aktom Ministarstva.

Prijedlozi projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, mostova, raskrsnica i gradskih ulica Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, sa naznačenim iznosom predviđenih sredstava po svakom navedenom projektu su:

1. Rekonstrukcija lokalne ceste Staveci-Gornji Kovači.....	150.000,00 KM
2. Rekonstrukcija lokalne ceste Mustajbašići-Brašljevine.....	100.000,00 KM
3. Rekonstrukcija dionice lokalne ceste Vozuća-Crnjevo.....	100.000,00 KM
4. Rekonstrukcija dionice lokalne ceste Mahoje-Žuber-Potok.....	100.000,00 KM
5. Rekonstrukcija ulice Radnička.....	150.000,00 KM
6. Izgradnja autobuskih stajališta za gradski saobraćaj.....	100.000,00 KM
7. Sanacija gradskih ulica.....	100.000,00 KM
8. Završetak sanacije lokalnog puta Zavidovići-Dubravica.....	50.000,00 KM

Ukoliko bude dovoljno sredstava, pored navedenih projekata, predlažemo da se realizuju projekti:

9. Sanacija i asfaltiranje javnog puta „Čazim Viković-Viko“ Mjesna zajednica „Klek“, po k.č.1015 i k.č.330 K.O. Podkleče, od profila „58“ do 63 „i od profila „66“ do „74“ .....	80.000,00 KM
10. Izgradnja lokalne ceste Donji Vikovići-Kovači .....	150.000,00 KM
11. Izgradnja puta – ulica Naselje Vučjak .....	100.000,00 KM
12. Završetak izgradnje lokalnog puta Vrela-Karalići .....	100.000,00 KM

(M.P.)

OPĆINSKI NAČELNIK  
Hakija Osmić, dipl.ecc., s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-202/10

Datum: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 99. i člana 114. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 12/2008). Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici od 27.02.2010.godine, razmatralo je Prijedlog odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini, pa nakon rasprave donijelo je

## ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići prihvata Odluku o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini, čiji sastavni dio čini Plan privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini.

2. Sve ljetne bašte koje se nalaze u Planu privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini moraju biti usklađene sa Planom privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini, najkasnije **do 31.12.2010.godine**.

3. Za sprovođenje ovog zaključka zadužuje se Općinski načelnik i nadležne službe.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-5188/10

Datum: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 99. i člana 111. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 12/2008). Općinsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici od 27.02.2010.godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, pa nakon rasprave donijelo je

## **ZAKLJUČAK**

1. Općinsko vijeće Zavidovići odbija Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići.

2. Zaključak stupa na snagu odmah, a o njegovoj realizaciji staraće se Kabinet Općinskog načelnika.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

Broj: 01-34-715/10

Datum: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 12/2008). Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici od 27.02.2010. godine, razmatralo je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići za 2009.godinu, pa nakon rasprave donijelo

## ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići za 2009.godinu. bez posebnih zaključaka.

2. Zaključak stupa na snagu odmah.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

ing.Radosav Petrović, s.r.

(M.P.)

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVIĆI  
- OPĆINSKO VIJEĆE -

Broj: 01-14-646/10

Datum: 27.02.2010.godine

Na osnovu člana 91. i 99. Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 12/2008), Općinsko vijeće Zavidovići na 19.sjednici od 27.02.2010. godine, razmatralo je Informaciju o realizaciji Programa utroška sredstava sa kriterijima iz Budžeta općine Zavidovići za 2009.godinu sa pozicije „Transfera za razvoj poljoprivrede, turizma, malih i srednjih preduzeća“, pa nakon rasprave donijelo

## ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići prihvata Informaciju o realizaciji Programa utroška sredstava sa kriterijima iz Budžeta općine Zavidovići za 2009.godinu sa pozicije „Transfera za razvoj poljoprivrede, turizma, malih i srednjih preduzeća“, bez posebnih zaključaka.

2. Zaključak stupa na snagu odmah.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

ing.Radosav Petrović, s.r.





## S A D R Ź A J

Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“ Zavidovići sa grafičkim prilogom .....	79
2. ODLUKA o provođenju izmjena i dopuna RP „CENTAR III“ Zavidovići.....	81
3. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „LUKE“ Zavidovići sa grafičkim prilogom .....	84
4. ODLUKA o provođenju izmjena i dopuna RP „LUKE“ Zavidovići .....	85
5. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine .....	97
6. PLAN privremenog zauzimanja javne gradske površine .....	98
7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara općine Zavidovići .....	153
8. ODLUKA o kalkulativnim parametrima .....	156
9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju JU u državnoj svojini (JU „Centar za kulturu“ Zavidovići .....	159
10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Klek“ naseljeno mjesto „Vučjak“ dio ulice Patriotska liga K.O. Podkleče.....	160
11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju NNM TP-a „Dubravica 1“ .....	163
12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu „Gornji Mečevići“ u K.O. Mečevići .....	167
13. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Krivaja“ u K.O. Donja Svinjašnica .....	174
14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Garaža“ – TS „Filter sanica“ .....	178
15. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla za vezu TS 110/35/10 kv „Zavidovići-10(20) kV DV Dubravica III“ .....	180
16. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Filter sanica“ – TS „Potkleče“.....	182
17. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Dolovi“ – TS „Lovnica-Dabići“ .....	184
18. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-4025/08 od 04.09.2008.godine, kojom je utvrđen javni interesa za izgradnju fekalne kanalizacione mreže MZ „Klek“ .....	186
19. RJEŠENJE o legalizaciji gradnje stambenog objekta Hodžić Asima u K.O. Potkleče. DRSV Općina Zavidovići .....	188
20. PLAN upisa učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2010/2011.godinu .....	190
21. ZAKLJUČAK o prihvatanju Prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture ZDK za 2010.g. za općinu Zavidovići.....	192
22. PRIJEDLOG PROJEKATA za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije izgradnje putne infrastrukture ZE-DO jkantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići .....	193
23. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u 2010.godini .....	194
24. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Načrta odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići .....	195
25. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada OV-a Zavidovići i stalnih radnih tijela OV-a Zavidovići za 2009.godinu .....	196
26. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o realizaciji Programa utroška sredstava sa kriterijima iz Budžeta općine Zavidovići za 2009.godinu sa .....	197

